فریدون مشیری



تۆ لێرەنی تا ببینی

وەرگێڕانی : د. ناصح قەرەداخی

تۆ لێرەنی تابینی

هەڵبژاردەی هۆنراوەکانی

فەرەیدون موشیری

وەرگێڕانی

د. ناصح قەرەداخی

٢٠٠٧

ناوەرۆک

پێشەکی ٤

ژیاننامەی فەرەیدون موشیری بە پێنووسی خۆی ٦

تینووی تۆفان ١٥

خەزان لە بەهەشت ١٦

کاروان ١٧

کیمیا ١٩

هەواری لافاو بردوو ٢٠

ئاوارە ٢٥

فاڵی حافز ٢٦

دڵێک هەبوون ٢٧

بەدەست نەهاتوو ٢٨

فریوی تاڵ ٢٩

سێبەرەکان ٣١

گوڵ و بولبول٣٤

باو باران ٣٩

گوناهی دەریا ٤٠

گوڵی وشک ٤١

ئەی هیوای نائومێدییەکانی من ٤٢

میعراج ٤٤

هەتاو پەرست ٤٦

پلیسرك ٤٩

قوتابخانەی عیشق ٥٠

هاوڕ و گڵاڵن ٥١

مانگ و بەرد ٥٢

گڵاڵن ٥٣

ئارەزوو ٥٦

لە هەیوانە بچکۆلەکەمان دا ٥٨

دەنگێ لەخولوە ناگات ٦١

لەگەڵ حافزدا ٦٦

پێك ئەگەر شکا...؟ ٧١

خۆش بەحاڵی خونچە نیوەکراوەکان ٧٣

باوەڕ بە بەهار بکە ٧٥

سەرسامی ٧٦

جادووی بێ تەئسیر ٧٨

فرمێسکێك لەسەر ڕێی مێژوو ٨٠

دوا پێکی ئەم جامە ٨٣

شەرابی شیعری چاوەکانی تۆ ٨٦

باوەڕ بە بەهار بکە ٨٩

کۆچ ٩١

ئەی هەمشە چاك ٩٦

لە یێدەنگییەوە ٩٨

ئازار ٩٩

کەسێکی تر لە مندا ١٠١

هەمیشە تۆی ١٠٤

تۆ لێرە نی تا ببینی ١٠٥

لە ئەرمایی شەوا ١٠٨

شکۆی ڕووان ١٠٩

مەرایی خۆشەویستی ١١١

نێمە ، هەمان کۆمەڵی پەرش ١١٢
چرلیەك لە ئاسۆدا ١١٧
سەدەف ١١٨

ئاهە باران ١٢٠

هەمیشە لەگەڵ تۆ ١٢١
لەبەرامبەر رەشاییا ١٢٢
بۆ گوڵە هەمیشە نامۆکان ١٢٣
نامەوێ بمرم ١٢٦
خۆشەویستی بکەن ١٢٩
گڕی بێدار ١٣٠
گەلاو با ١٣١
دەنگێك لەسەنگەرەوە ١٣٢

لە هەوای ئاشتییەوە ١٣٣

یەك ئاسمان پەلەوەر ١٣٤
تاقانەیی ١٣٥
ئێستاش بە زمانی فرمێسك ١٣٦
زەردەخەنەی چاوی تۆ ١٣٩

ساتەکان و ئیحساس ١٤٠

گیانی سەوزایی ١٤١
وانەی مامۆستا ١٤٣

ئاوازی ئەو مەلە خەمبارە ١٤٤

فاڵ ١٤٥
زوڵمی دۆست ١٤٧

ئا شەبەقی ئاپانی ئەمریکایی ١٤٩

حەیران ١٥٠
چەند ١٥١

هۆنراوە تازەکان ١٥٣

لەو جیهانە خۆشەدا ١٥٤
شەوان کە... ئەسووتا ١٥٦
تینوو لە ئاوا ١٥٩
بە هەموو فرمێسکەکانمەوە ١٦٣
رەگ لە خاکا ١٦٥

پێشەکی

فەرەیدونی موشیری بەدرێژایی نزیکەی نیو سەدە ئەزموونی شیعری، بێ کۆڵدان و ماندووبوون ، گۆرانی بە خۆشەویستی و میهرەبانی و مرۆڤدۆستیدا وتووە. بە دڵێکی بریندار و پڕ حەسرەتەوە، بەڵام ئومێدەوار و باوەڕدار بە سروشتی پاکی بەشەر، مرۆڤی بانگهێشت کردووە بۆ بەهەشتی خۆشەویستی و پاکی و برایی.

موشیری لە گێروداوی سەرهەڵدانی شیعری نوێی فارسیدا دەستی پێ کردووە، بەڵام نە بەتەواوی پشتی کردۆتە ئەدەبیاتی کلاسیکی و نە هەوڵی نوێخوازیشی رەت کردۆتەوە. ئەو رێگەی ناوەراستی گرتۆتەبەر و خۆی نەبەستۆتەوە بە قاڵبەکانی عەرووزەوەو بە شێوەیەکی لێزانانە کەڵکی لە کورت و درێژکرنەوەی بەیتەکان وەرگرتووە و بە پێی پێویستیش سەروای بەکارهێناوە. لەم قاڵبە تازەیەدا بە سەربەستییەکی زیاترەوە هەست و سۆزی خۆی بەرامبەر سروشت و جوانی و خۆشەویستی و ژانەکانی مرۆڤ دەربڕیوە.

هەڵبژاردنی چەپکێك لەگوڵزاری بەرین و دڵگیر کارێکی دژوارە و هەمیشە مرۆڤ دەخاتە دوودڵییەوە. ئەڵبەتە من ئەم هۆنراوانەم لە ئەسڵی دیوانەکان گوڵبژێر نەکردووە، بەڵکو پشتم بەسێ کتێب لە هەڵبژاردەی دیوانەکانی شاعیر بەستووە(جوانی هەمیشەیی، یەك ئاسمان پەلەوەر، فڕین لەگەڵ خۆردا) و ئەمەش تاڕادەیەك کارەکەی بۆ ئاسان کردووم. هەرچەندە هەوڵم داوە لەهەموو دیوانەکان و لەهەموو فۆرم و بابەتەکان هۆنراوە هەڵبژێرم بەڵام لەو باوەڕەدام هەر نەمتوانیبێ بەیەکجاری خۆم لە مەحەکی حەزو سەلیقەی خۆم رزگار بکەم. بەهەرحاڵ ئەمانە رەنگە کۆمەڵێك بن لە

بەناوبانگترین و خۆشترین هۆنراوەکانی شاعیر بەڵام بێگومان هەموویان نین. هەندێ لەم هۆنراوانە پێشتر لە بڵاوکراوە کوردییەکاندا بە چاپ گەیشتوون.

لە وەرگێراندا، هەوڵم داوە ئەوەندەی تەرجەمە رێگا بدا و سەلیقە توانای بەسەریدا بشکێ، لەگەڵ پاراستنی گیانی هۆنراوەکاندا، فۆرم و مۆسیقاشیان بپارێزم بۆئەوەی خوێنەر هەست بکات شیعری فەرەیدونی موشیری دەخوێنێتەوە نەك پەخشانێك بە ناوەرۆکی هۆنراوەکانی ئەو. ئەمە بێگومان کار و حەوسەڵەیەکی زیاتری ویستووە کە لەلایەکەوە بەهیوای بەدەست هێنانی رەزامەندیی خوێنەر و لەلایەکی تریشەوە لەبەر ئەوەی لەوباوەڕەدام ئەوە باشترین شێوەی پاراستنی ئەمانەتە لە گۆڕینی شیعردا لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر، ئەو زەحمەتە زیادەیەم لەم چەپکە هۆنراوەیەدا بەگەڕ خستووە. هیوادارم ئەم بەرهەمە کەلێنێك پڕ بکاتەوە لەناساندنی ئەدەبیاتی هاوچەرخی ئێران بە کۆمەڵێکی فراوانتر لە خوێنەرانی کورد.

د. ناصح قەرەداخی

هەولێر، ٢٠٠٤

ژیاننامەی فەرەیدون موشیری بە پێنووسی خۆی



لە خەرمانانی ساڵی ١٣٠٥ ی هەتاویدا (١٩٢٦ی زاینی) لە تاران، شەقامی عین الدوله(ئێرانی ئێستا) هاتوومەتە دنیاوە و تا حەوت ساڵی لە تاران بووین . باوکم کە لەوەزارەتی پۆست و تەلەفوون و تەلەگراف کاری دەکرد، رەوانەی مەشهەد کرا و ئێمەش بۆماوەی حەوت ساڵ لە مەشهەد ماینەوە تا ساڵی ١٣٢٠ کاتێ ئێران دووچاری ئاژاوە بوو (جەنگی دووەم و داگیرکردنی ئێران لەلایەن هاوپەیمانانەوە و رووخانی رەزاشا) ئێمەش گەراینەوە بۆ تاران.

باوکم، ئیبراهیم موشیری ئەفشار، لە خێڵی ئەفشار بووەوە کە باوباپیرانی بەجۆرێك دەگەنەوە سەر نادرشای ئەفشار. وەك دەڵێن یەکێ لە باپیرانی باوکم شمشێربازی نادرشا بووە و پاشاش لەبەرامبەر خزمەتەکانیدا هەندێ زەوی پێ بەخشیوە لە دۆڵی مواردبێگ لە هەمەدان تا لەوێ نیشتەجێ بێ. باوکم لە هەمەدان لەدایك بووە و لە بیست ساڵیدا هاتۆتە تاران. نزیکەی چل ساڵ لە وەزارەتی پۆست و تەلەگراف و تەلەفوون خزمەتی کردووە تا لە ساڵی ١٣٦٠ دا کۆچی دوایی کرد.

دایکم نەوەی امیر الامراء بووە لە خێڵی ظهیرالدولەی کرمانی. ناوی خورشید بووە و نازناوی اعظم السلطنة بووە. باوکی دایکم، میرزا جوادخان موتمن الممالك بەناوی "نجم" ـەوە شیعری وتووە. کۆمەڵە هۆنراوەکانی لەبەردەستایە کە بەداخەوە هێشتا هەلی چاپکردنی نەرەخساوە و پێویستی بە

کەسێکە پارەی تێدا بخاتە گەڕ. بەهەر حاڵ ئەمانە سەر بە سەردەمی قاجار بوون و پەروەردەی کلتووری قاجاری.

دایکم لەتەمەنی ٣٩ ساڵیدا بەهۆی نەخۆشی دڵ گیانی لەدەست داوە. من ئەوکاتە تەمەنم ١٩ ساڵ بوو و مردنی کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر خۆم و هۆنراوەکانم بەجێ هێشت. ئێمە سێ برابووین و من ناونجییانم. مەنسوور براگەورەمان بوو کە پار کۆچی کرد، براچووکەکەشم ناوی مەنوچەهرە. خوشکێکیشمان هەیە کە دایکی جیایە.

خوێندنی سەرەتاییم لەتاران دەستی پێ کرد تا پۆلی دووەم. پاشان تا پۆلی هەشتەمم لەمەشهەد خوێند. سەرەتا ئەچوومە قوتابخانەی سەرەتایی "هیممەت" و ئینجا چوومە دواناوەندی "شاهرەزا" کە بەرێوەبەرەکەی مامۆستای ئەدەبیاتی خۆراسان، علی اکبر شەهابی بوو کە چەند ساڵێك لەمەوپێش کۆچی دوایی کرد. کە هاتینەوە تاران یەك دوو ساڵ لە دار الفنون دەرسم خوێند و ئینجا چوومە دولناوەندی ئەدیب. پاش ئەوە بەهۆی گیروگرفتی خێزانییەوە چوومە خوێندنگای هونەریی وەزارەتی پۆست و تەلەگراف و تەلەفوون و ناچاربووم لەپاڵ خوێندندا کار بکەم تا ئەوەبوو لەساڵی ١٣٢٤دا لەهەمان وەزارەت دامەزرام.

بەمجۆرە هەمان ئیشەکەی باوك و باپیرەم گرتەدەست. باپیرەم لەبەرئەوەی لە سەردەمی قاجاردا بۆ دامەزراندنی هێڵی گەیاندن لە هەمەدان و کوردستان وکرماشان زەحمەتی زۆری کێشابوو، ناصرالدین شا نازناوی "موشیر"ی پێ دابوو بەمانای راوێژکار و ئێمەش هەمان نازناومان بۆ مایەوە.

منیش وەك هەموو گەنجانی شازدە حەڤدە ساڵەی هاوتەمەنم سەرەتا بە بابەتی خۆشەویستی خووم دایە هۆنراوە و هۆنراوە وتن. ئەوکاتە پەی بردن بە بابەتە کۆمەڵایەتییەکان لە توانای ئێمەدا نەبوو. بۆنموونە یەکەم کتێبم هەمووی هۆنراوی عاشقانەیە. ئەڵبەتە هەموومان بە خۆشەویستی دەست پێ

دەکەین، سەعدی وتەنی "بیرمە سەردەمی لاوی، وەك رووئەداو ئەزانی، ..." منیش بە عیشق دەستم پیێ کرد و پاشتر گەیشتم بە لقەکانی تری ژیان. ..

یەکەم هۆناوەم بیرمە ناوی " سبەینێی ئیمە" بوو. ئەو کاتە خوالێخۆشبوو جهانیگیر تفضلي رۆژنامەیەکی هەبوو بەناوی "ایران ما" کە بێجگە لەچەند وتارێکی سیاسی لە لاپەرەی یەکەمدا زۆربەی هەشت لاپەرەی ئەم رۆژنامەیە بابەتی ئەدەبی بوو بەتایبەتی تەرجەمەی نووسەرانی فەرەنسایی وەك ڤیکتۆر هۆگۆ و لامارتین و ئەندرێ مۆروا و ئەوانی تر. بەراستیش ئەمە خزمەتێك بوو بەم وڵاتە کە بەداخەوە لەبیرکراوە. لەپاش مەشروتیەت، دەرگای ئەدەبیاتی رۆژئاوا بەرووی ئێران کرایەوە و بەرهەمی نووسەرانێك کە پێشتر نەمان دەناسین تەرجەمە و بڵاوکرایەوە. بۆنموونە گۆڤاری "بهار " و "دانشکدە" و ئەوانی تر بەرهەمی نووسەرانی رۆژاوایان تەرجەمە و چاپ دەکرد و ئەوەی ئێمە بۆی دەرکەوت کەوا لەوبەری دنیاش خەبەرێك هەیەو ئەدەبیات تەنیا بریتی نیە لە " فرائد الادب " و کتێبەکۆنەکانی تر.

من هەموو هەفتەیەك "ایران ما" م دەکڕی و دەمخوێندەوە. ئەو سەردەمە هۆنراوەکانی دکتۆر محمد حسین شهریار(چونکە ساڵی کۆتایی پزیشکی بوو بە دکتۆر ناویان دەهێنا– ئەڵبەتە دوایی وازی لە پزیشکی هێناو تەنیا خووی دایە هۆنراوە) چاپ دەکراو بە " شاعیری میللەت" ناودەبرا. هۆنراوەی فەریدوون تەوەللی بەردەوام چاپ دەکرا. هەروەها هۆنراوەی مهدی حمیدی شیرازی و ابوالحسن وەرزی و دواتر نادر نادرپور. بەکورتی کۆمەڵێك شاعیر هەبوون کە هۆنراوەیان لە لاپەرە ئەدەبییەکانی "ایران ما" چاپ دەکرا. منیش زۆر حەزم دەکرد خۆم تاقی بکەمەوە. هۆنراوەی " سبەینێی ئێمە" م نارد بۆ ئەو هەفتەنامەیە و بە چاپێکی باش و پیتی تارادەیەك گەورە و شێوەیەکی جوان بڵاویان کردەوە. هەفتەی دواتریش لە ستوونی خوێنەراندا

بۆیان نووسیبووم " بەرێز فەرەیدون مشیری ئەو هۆنراوەیەی کە ناردبووت لە ژمارەی پێشوودا چاپ کرا. کۆبوونەوەی دەستەی نووسەرانی "ایران ما" زۆر بەلایانەوە پەسەند بوو، خۆشحاڵ ئەبین ئەگەر هۆنراوەی ترت بڵاوبکەینەوە."

منی قوتابی ئیتر چاوم ئەرزی نەدەبینی. ئاهەقم نەبوو لەسەرەتای کاری شاعیریما ئەو هەنگاوە سەرەتایەکی باش بوو. من هەر لە ۱٥ ساڵیەوە کەوتمە ناو چاپەمەنییەوە. پەیامنێریم دەکرد و جارجار شتێکم دەنووسی . زۆر حەزم لە نووسین بوو. کە چووشمە زانکۆ پاش دوو ساڵ خوێندنی ئەدەبیات کۆلێژەکەم گۆری بۆ رۆژنامەنووسی چونکە زیاتر حەزم لە رۆژنامەنووسی بوو. بەڵام شیعریش بەردەوام لە وجوودمدا چەکەرەی دەکرد و هەستم دەکرد زۆر بەتینەو گەرمە و سوپاس بۆ خودا هێشتاش سەرچاوەکەی وشکی نەکردووە.

ساڵی ١٣٣٤کە تەمەنم ٢٩ ساڵ بوو یەکەم کۆمەڵە هۆنراوەم چاپ کرد بەناوی "تینووی تۆفان". خوالێخۆشبوو شەهریار کە لەتەبرێز دەژیا و من تا ئەو کاتە نەمدیبوو، نامەیەکی بۆ نووسیم و بە " شاعیری پایەبەرز" ناوی بردبووم. ئەڵبەتە ئەمە بۆ من کە ئەوکاتە گەنج بووم زۆر مایەی شانازی بوو.

ئەو کاتە گۆڤارێك بە ناوی "خروس جنگی" چاپ ئەکرا. جارێکیان هۆنراوەیەکی بێ مانای تێدا چاپ کرابوو کە گوایە شیعری نوێیە. خوالێخۆشبوو علی دەشتی لە گۆڤاری "کاویان" دا وتارێکی باشی لەسەر ئەوە نووسیبوو کە ئەم جۆرە قسە بێ سەرو بنانە کەی شیعرن. دواتر حەزی دەکرد ئەم وتارەی وەکوو پێشەکی لە دیوانەکەی مندا بڵاوبکاتەوە. بەرێز دەشتی بۆیان نووسیبووم" بەرێز! هۆنراوەکانی تۆم خوێندەوە و ئەو هیوایە لای من تینی تێ هات کە شیعری نوێ خەریکە ئەچێتە قۆناغێکی جیدی و سەرەکییەوە.."

دواتر لە گۆڤارەکانا لاپەری ئەدەبی و هۆنراوەم بەرێوە دەبرد. حەڤدە هەژدە ساڵ لە گۆڤاری "روشنفکر" دا ئیشم کرد. هەروەها لە "سپید و سیاە"

و یەك دوو ساڵیش لە "تماشا" کە پێش شۆرش بڵاوکراوەیەکی هەفتانەی رادیۆ و تەلەفزیۆن بوو. جگە لەوەش لە گۆڤاری " زن روز" ی دەزگای بڵاوکردنەوەی رۆژنامەی کەیهان و چەند مانگێکیش لە گۆڤاری " تهران مصور" کارم کردووە. بەڵام ئەو لاپەرانەی لە " روشنفکر" هەمبوو زۆر گرنگ بوون. وەك هاورێیەك دەیوت هەرکەس هۆنراوەیەکی لەو گۆڤارەدا چاپ بکردایە ئیتر وای دەزانی بووە بە شاعیر. بیرمە شەهریار لە تەبریزەو هۆنراوەی دەنارد و بە خەتی خۆی لە سەری دەنووسی " بۆ هاورێی خۆشەویستم فەرەیدون موشیری بەمەبەستی بڵاوکردنەوە لە گۆڤاری روشنفکردا."ئەو ماوەیەی کە رۆژنامەنووسیم دەکرد لەگەڵ زۆر لە کەڵەپیاوانی ئەدەبیاتدا چاوپێکەوتنم کرد وەك دهخدا و و دوکتور معین و پورداود و... ئەم چاوپێکەوتنانە زیاتر لە و لاپەرانەی روشنفکردا بڵاودەکرانەوە کە خۆم بەرێوەم دەبردن. . لەم لاپەرانەدا بێجگە لە شعر زۆر بابەتی تریش بڵاودەکرایەوە دەربارەی ئەدبیات و مۆسیقاو ئۆپێرا و کتێب و رەخنەی ئەدەبی و سینەما و بەکورتی دەربارەی هەموو بابەتێکی ئەدەبی دەنووسرا. من هەوڵێکی زۆرم ئەداو ئەو دوو لاپەرەیەش زۆر پەسەندی خوێنەران بوون.

لەگەڵ نیما کە بە باوکی شیعری نوێ دەناسرا، چاوپێکەوتنم کرد. چەند جارێك چوومە ماڵی کە دەکەوتە کۆتایی جادەی کۆنی شەمیرانەوە لە کۆڵانی فیردەوسی. ئەو ساڵانەی سەرەتای خزمەتی ئیداریم تەلەگرافچی بووم و لەسەر دەزگای مۆرس ئیشم دەکرد چونکە هێشتا تەلەتایپ پەیدا نەبووبوو. شوێنی ئیشیشم لەسەر پردی تەجریش بوو. عەسران کاتێ نیما خەم دای دەگرت و بە پیاسە لەماڵ دەهاتە دەر سەری لێ ئەدام و لام دادەنیشت و منیش چاییم بۆ دەهێناو پێکەوە قسەمان دەکرد.

جگە لە گفتوگۆ لەگەڵ نیما، زۆر بابەتم دەربارەی شیعرەکانی لە رۆژنامەکانی ئەو کاتەدا بڵاوکردۆتەوە. بیرمە نیما زۆرجار حیکایەتێکی جوانی

بۆ دەگێرامەوە کە رەنگە هێنانەوەی لێرەدا بۆ ئەو کەسانەی کە لایان وایە شیعری نویێ دەنووسن بەلام لەراستیدا ئەوەی دەینووسن بێ کێش و سەرواو تەنانەت بێماناشە، بەسوود بێ. ئەیوت جادوگەرێك هەبووە لە ولاتی چین باغێکی گەورەی هەبووە. هەر کاتێ ویستوویەتی باران ببارێ ویردێکی خوێندووە و باران باریوە. کاتێ گولّ ودرەختەکانی باغەکە تێراو بوون ویردێکی تری خوێندووە و باران خۆشی کردووە . جارێکیان دەیەوێ بچێتە سەفەر و لای وایە سەفەرەکەی سێ رۆژ زیاتر درێژەناکێشێ بۆیە بە شاگردەکەی نەوتووە دەربارەی ئاودانی باغەکە چی بکات و چی نەکات. شاگردەکە زۆر جار ئاگای لە ئوستادی بووە کە ویردی باران بارینی خوێندووە بۆیە فێربووبوو چۆن باران ببارێنێ بەلام نەیدەزانی چۆن بارانەکە رلوەستێنێ. باران هەر ئەبارێ و ئەبارێ تا گولّ و چیمەن و دەرخت و هەرچی باغەکەیە ئاو دەبیات و وێران دەبێ.

نیما ئەیوت من ئەو جادوگەرەم کە ئەم جەماعەتە(گۆڤارێکی نیشان دەدا کە شیعرێکی تێدا بوو بەم سێ دێرە)

من

و

تۆ

تەنیا ویردی باران بارین لەمن فێر بوون بەلام ویردی باران خۆشکردن فێرنەبوون بۆیە ئەم جۆرە شتە بێ سەروبەرانە دەنووسن.

باوەربکەن ئەم پیرەمێردە تا کۆتایی ساڵەکانی تەمەنی بە تەوازوعەوە دەیوت" من هێشتا رەشنووسی دەکەم. جارەها وجارەها دەگەرێمەوە سەر شیعرەکانم و سەیریان دەکەم و چاکیان دەکەم. تازە هەست دەکەم ئەم شیعرانەم حالّ و هەوای خۆیان بەدەست هێناوە."

نيما زۆر بيرى لە شيعرەكانى دەكردەوەو وەسواس بوو. ئەيويست شيعرەكانى تەواو و جوان و و بێ كەموكوڕى بن. بەلآم خەلكى ئەمەيان نەدەبينى و لايان وابوو نيما لەخۆيەوە شت دەلێ و نيوەدێرەكان كورت و درێژدەكاتەوە. پەييان بەوە نەدەبرد كە نيما چ ديققەتێك لەژيان و دەروبەرى خۆى دەكات، چۆن شيعرى لە دەربارەوە هێناوەتە ناو خەلكى . شيعرى كۆنى ئێمە شيعرى دەربارى بوو و لە سەردەمى نيما بەدواوە شيعر بەرلستى بوو بەهى خەلكى. نيما زۆر هەولى ئەدا لە شيعرەكانيدا خۆى لە مۆسيقاى قورس دوور خاتەوە. ئەو دەيوت شيعر دەبێ بە زمانى قسە، بەزمانى خەلكى نزيك بێ. نيما لە شيعرەكانيدا ئەلێى لەگەلت قسە دەكات. ئەلبەتە ئێرە جێگەى ئەم باسە وردو ئاوكێشانە نيە.

بێينەوە لاى خۆمان. من دوو شت لە نيما فێر بووم بەلآم ڕێگەى خۆمم گرتەبەر. بەهۆى ئەو پەيوەندييە گەرمەى بە شيعرى كۆنەوە هەمبووە و هەمە، بەلاى منەوە تا ئەوكاتەى ئێمە حافز و سەعدى و فيردەوسى و كەلە مێردانى ترى شيعرى فارسى ستايش بكەين و بپەرستين، ناتوانين كوتوپڕ ئەم رابوردووە بقرتێنين و بيخەينە لاوە. من لە نيما فێربووم چۆن سەيرى ژيان و سروشت بكەم. ئەمە گرنگترين شتە. دووەم ئەوەبوو لە نيما فێربووم كە لەجياتى ئەوەى وەك فيردەوسى و مەولەوى چەند هەزاربەيتێك بە كێش و سەرواى يەكرەنگ بلێم، يا غەزەل بەهەمان كێش و سەرواى تيكرارى، ئەتوانم ئەو قالبانەى نيما پێشنيارى كردبوو بەكاربێنم يانى بە بەيتى كورت و درێژ. .. لەهەر شوێنێ قسەم تەواو بوو هەر لەوێدا تەواى بكەم و خۆم لەقالبێكى دياريكراودا زيندانى نەكەم. ئەم دوو وانە گرنگەى لە نيما فێر بووم تواناى ئەوەيان بەمن دا شيعر بلێيم بە جۆرێك هەندێ شيعرم وەك " جادووى بێ تەئسير" (شيعرى پريكە پێك، كە ئەم ئاوە ئاگرينە...) لەگەلّ ئەوەشدا كە شيعرى نوێيە بە قالبى نيمايى لە بەيتى كورت و درێژدا، چووە ناو گۆرانيى

ئێرانییەوە و فەردەیدون شەهبازیان ئاوازی بۆداناو شەجەریانیش زۆر جوان چڕی. وەك دەزانی گەورەپیاوانی گۆرانی ئێمە تەنیا شیعری کۆنیان چڕیوە- غەزەلەکانی حافز و سەعدی و فروغی و ئەوانی تر. بەڵام شیعری نوێ بەم جۆرە داخڵی مۆسیقای ئێرانی بوو و بەردەوامیشی هەبوو چونکە زمان هەمان زمان بوو و بیستەر پێی بێگانە نەبوو.

لەسەرەتای کارمدا، هەر ئەوکاتانەی کە ناچاربووم ئیش بکەم، سێ چوار گۆرانیم دانا کە رەشیدی و یاسەمین چڕییان بەڵام بەداخەوە قەوان وشریتەکانیانم نەماوە. ئەو کاتانە جارجار لە رادیۆی ئێرانەوە داهاتنەلام بەڵام من لەسەر دانانی گۆرانی بەردەوام نەبووم. دواتر هەندێ لە شیعرەکانی من ئاوازی بۆدانرا. جگەلەوەش چەند کارێکی هاوبەشیشم لەگەڵ ئەهلی مۆسیقادا کردووە کە هەردوو سەرکەوتوو بووین.

تا ئێستا دیوانەکانم بەردەوام چاپ کراون و هەندێکیان چەندین جار چاپ کراونەتەوە. لەو کتێبانەی کە چاپ کراون ئەتوانم ئەمانە بڵێم: "گوناهی دەریا" (١٣٣٥)، "بەدەست نەهاتوو"(١٣٣٦)، "هەور"(١٣٤٠)، "هەورو کۆلان"(١٣٤٦)،"باوەر بە بەهار بکە"(١٣٤٠). لە ساڵی ١٣٤٨ دا هەڵبژاردەی ئەم کتێبانە بە ناوی "فڕین لەگەڵ خۆردا" بڵاوکرایەوە.

کتێبێکم هەیە بەناوی "روانین بۆ یەك لا، روانین بەیەکسانی" کە لەراستیدا کورتەی "اسرار التوحید فی مقامات ابو السعید ابی الخیر" ـە. ئەم کتێبە چەند حیکایەتێکی کورتی زۆر جوانی تێدایە کە جیام کردوونەتەوە و ئەو بەشانەم لێ لابردوون کە عەرەبین یا خوێنەر تاقەتی لێیان نیە لەبەر قورسی. کتێبێکی خۆشە، سەد بەسەرهات لە ابوالسعید ابی الخیرەوە.

لەپاش دەیەی شەستەوە هەڵبژاردەی شیعرەکان و کتێبی تریشم چاپ کران. لەوانە "ئاهـ باران"، "مرواریی خۆشەویستی"، " لە هەواری ئاشتییەوە"، "لە بێدەنگییەوە". ئەمەی دوایی بریار بوو کتێبێکی گەورەتر بێ

بەناوی " لەبێدەنگییەوە تا هاوار" کە هاوارەکەی نەهات و تەنیا بێدەنگییەکەی چاپ کرا. دوای ئەمانە " ئاوازی ئەو مەلە خەمبارە"، "دلگیرترین" ، "یەک ئاسمان پەلەوەر"و "جوانی هەمیشەیی" کە دەزگای پەخشی عیلمی بە شێوەیەکی جوان چاپی کردووە. بەگشتی لەگەڵ نامیلکەی " لەگەڵ پێنج شاعیردا" و هەڵبژاردەکاندا هەمووی خۆی دەدات لە بیست کتێب.

ئەم بابەتە لە رۆژنامەی "همشهری" رۆژی ٢٩/١٠/٢٠٠٠ دا بەبۆنەی کۆچی دوایی شاعیرەوە بڵاو کراوەتەوە و ئێمەش لەوێوە تەرجەمەمان کردووە. فەرەیدونی موشیری رۆژی ٢٤/١٠/٢٠٠٠ لە تەمەنی ٧٤ ساڵیدا بەهۆی شێرپەنجەی خوێنەوە (لوکیمیا) لەتاران کۆچی دوایی کردو هەر لەوێش بەخاک سپێردرا.

تینووی تۆفان

خەزان لە بەهەشت

بەهار باخی خەزاندیوی جوان کردووە
لە ئەوینی بە خەزان گەشتووم چی بکا، گوڵ
سەری دەرهێنا وەنەوشە، ئەی خودایە
سەر لەیەخەی ماتەمایە، هێشتاکە دڵ
***
بەم بەهارە چۆن نەگریم وەک هەوری بەهار
کە نەمچنی گوڵێ لە بەهاری لاوی
دڵت وەختێ بەحری سەفاو جلوەی عیشق بوو
جەفای ئەهلی سەفا مابوو، ئەویشم دی
***
بەهیوای ژوان، زەحمەتی عیشق خۆشیی دڵ بوو
گشت هیواکان بەباچوون و بوون بە بەلا
مەڵێ خەزان پەی بە باخی بەهەشت نابا
شا! بەهەشتی عیشقم لەژێر پێی خەزانا!
***
پڕ چقڵت کرد چاوی ئومێدەواری من
ئەم بەهارە، نەک هەر دڵێ منت شکان،
بەهار کە وەرزی دڵداری و پەیمان دانە
بە دڵرەقی لەبەهارا دات لە پەیمان
*****

کاروان

تەمەن پێ لە دڵم ئەنێ و تێئەپەڕێ
چاو ماندوو بوو لەسەیری پایز و بەهار
گەر نارِوانمە گوڵ و گوڵزار، سەیر نیە
لەو بەهارەی دڵ ناپشکوێ لەخەندەی یار

گوڵ لە مێرگا بە سیمای پەژموردەی من چی؟
بەدڵی غەمخواردووی من چی گوڵاڵەی باغ؟
من چیم هەیە تا بۆی بەرم بێجگە لە ئەشک
ئەو چیی هەیە بۆ دڵی من بێجگە لە داغ؟

تەمەن پێ لە دڵم ئەنێ و تێئەپەرێ
مژدەی ئازادی لەبۆ زیندانی ئەبا
خۆزگە زووتر ئەگەشتە مەنزڵی دڵخواز
ئەم شەوە تاریکە بەڵکوو شەبەق بدا

پەنجەی مردن یەخەی ئاواتی گرتووە
مۆمی گیانم هەر شەو لەپاڵیا سووتاوە
گیانی ئازار چەستووم هەڵدێ لە بۆی بەهار
بێ تۆ نەورۆزیشی دڕکە و لەدڵ ماوە

ئەمەن پێ لە دڵم ئەنێ و تێئەپەرێ
کاروانێکە هەموو سیحرو فێڵ و داوە
بردەی خەزانە ساڵانێک، باخ و بەهارم
سینەم لە خەمی نامۆیی دڵ ئاوساوە

هەر تەماشای رووی گوڵ و مێرگ نیە، بەهار
بێ ڕووی دوڵبەر زۆر زۆر گوناهە بە یەزدان
بەهار ئەوەیە کە لەپڕ بەیەک ئەگەن،
دوو پێکەنین، دوو نیگا پاش لێکدابڕان

*****

کیمیا

گوڵی ئەکڕی، رووممەت گوڵێ لە گوڵ فرۆش

ئەیوت:

-"ماڵ بەبێ پێکەنینی گوڵ بێ سەفایە!"

منیش وتم:

-"سەفای ماڵ تەنیا بەس نیە،

ئەبێ سەفای گیان پەیدا کەی کە کیمیایە!

ئەی ئەوکەسی لە گوڵزاری ژیانا، ڕووت

وەک گوڵاڵە دڵرفێن و بەسەفایە،

با گیانیشت هەر وەکوو ڕووت بەسەفابێ

تا ببینی کەماڵی تۆ ماڵی خوایە!"

*****

هەواری لافاو بردوو

هەور، ئاوارەی حەیرانی زەمان
سێبەر بەسینگی زمینا دێنێ
با، شێتی پێ بەزنجیری کوێستان
لەناکاو کۆتی پێ دەپسێنێ
هەورەگرمە، دیل، ساحیری فەلەک
جیهانی سەرەوە دەلەرزێنێ
بروسکەش مەشخەڵی گێچەڵ بەدەست

تاریکاییەک، گۆڕاو، ترسناک
خەپلەی هەتاوی لەگەروو ناوە
شەپۆلی هەورەو بارانی تەرزە
بەردیان رشتەناو پێکی سەفاوە
ئەمە نە بەڵاو تەرزە و بارانە
مەرگە دەیرژێ فەلەک لەم ناوە
هاتۆتە لەرزە کێو لەدەست سروشت

هەروەکوو دێوێ گیرۆدەی داو بێ
یا دەعبایەکی لەکۆت راپسکاو
لافاو هاژەی کرد لە کێو هاتەخوار
لەگشت لا ئالأی تەسلیم هەڵکراو

گابەردی هەڵکەند بەناڵەو هاوار
باخی داپاچی بە سینەی کوتراو
یەک شاڵاو جەرگی خاکی هەڵدڕی

زولفی پەشێوی کۆنە درەختان
بەرەو خوا دەستی نزا ئەهێنێ
داسی بێرەحمی لەدەستا، لافاو
هەمووی لە رەگوڕیشە دەردێنێ
تل ئەدەن لەناو تاوی لافاوا
گەرووی مەرگ، رێگەی بەلا ئەنوێنێ
دۆزەخی ترس و دەریای ئازارە

شاڵاوی لافاو هەروەک تەڵەپووش
دایەبەر، کێوی بەرشەتاو کەوتوو
رووبار دەریایە و لەسەر شەپۆلی
وەکوو بڵق سوور ئەخوا دارو پەردوو
جەستەی تاریکتر لە قیری شلە
ئەژدیهایەکە دەمی کەف کردوو
لەو تاریی غەما خوێن دەخرۆشێ

بۆ رزگاریی گیان تەقەللایەتی،
یەکێک لەناو ئاو سەر دێنێتە دەر
ئەیەوێ هاوار بکا پڕ بەدەم

نالەی سەرد لەقورگی نایەتە دەر
شالاوی شەپۆل ئامانی نادا
گێژەن ئەمجارەش ئەیداتەوەبەر
لەدڵی ئاوا روخسار ون ئەبێ

کوشتارگایەکی چەند ترسناکە
لە سینگی لافاو خوێن جۆش ئەهێنێ
لافاو هاژەی دێ و بەدەم نالەوە
چەقۆی مەرگ بەمل خەڵکا ئەهینێ
ئەی لەو گشت سەرەی کەدای بەبەردا
لەو گشت جەستەیەی خاک دەیگەوزێنێ
هاوارو نالەی کەسی نەشنەفت

لەبەسەرهاتی هەورام چی بڵێم!
ئاسمان بانگی ستەمکاری دا
یەک دنیا سەفا رژایە ناو خاک
یەک دنیا گوڵیش رۆیشت بەبادا
دەک کۆشکی زوڵمی فەلەک وێران بێ
مشتێ خۆڵ و پووش جێ ما لە جێدا
خەرمانی ژینی عەشرەتی سووتان

هۆ هۆ ئاسمان! بەخوا ئەبینم
پەڵەی نەنگ لەسەر ناوچەوانی تۆ

خەڵکی مەلوول و داماوی زەوی
هیواخوازن بۆ پەرێشانی تۆ
وای لەو رۆژەی کە بەیەکتر دەڵێن
بەسەرهاتی لێک هەڵوەشانی تۆ
خەڵکانت هەموو رووت و داماوکرد

دەشت و سەزایی قەشەنگ و دڵگیر
ئێستا غەمخانەی خەمداگرتووە
گولزاری هۆشی دڵشکاوی من
گەرچی وەک هەوار تۆفان بردووە
هێشتا لەداخی ئەوا ئەسووتێم
لەدەست تەبیعەت دڵم سووربووە
کوندەبووی وێرانەی هەوارم من

نیوەشەو لەسەر ئەو بانە بەرزە
مانگ بەسەر وێرانەدا ئەنوارێ
بەسەرقەبرانی عیشق و چوستییا
لە دیدەی مانگ ئەشکی خەم ئەبارێ
گشتی وێرانە، وێرانەیەک، شووم
ئەی مانگ لەپای چی ، ئاه، هەڵدێی جارێ؟
روخساری مردوو تەماشای ناوێ

لەیەکەم شیعرا بەتۆم وتبوو

که تۆ بەهارو هەواری منی

تۆ سۆزت لەمن بڕی و دی نەما

نه بەهار، نەگوڵ نه یاسەمینی

لافاویش هات و رایماڵی هەوار

لەتاو خەم نەما شیعر خوێندنی

دی سەر کز ئەکەم خامۆش ئەمێنم

*****

ئاوارە

نیوە شەو بوو خەمێکی تازە دەرکەوتوو
سەر ڕێی خەوی دڵی گرتم، کەوتم بێدار
لە ڕووناکی لەرزۆکی مۆمەوە ڕژا
سێبەری چەپکە گوڵێ و کەوتە سەر دیوار

هەمووی گوڵ بوو بەڵام گوڵێ کە بێ گیانە
سێبەرێکی پەشۆکاوو پەرێشانە
دەموچاوێکی ساردو غەمبارو تاریک
دەتوت گیانی مردوویەکی سەرگەردانە

لە توندی با ڕووناکی مۆم کوژایەوە
سێبەری سەر دیوار هیچی نەمایەوە
کەس نەیپرسی ئەوە کێ بوو، بەرەو کوێ چوو
کە چەند ساتێ لەم ناوەدا سووڕایەوە!

ئەوە منم ماندوو لەم کونجە تاریکا
کەوا جەستەی کەنەفتم لە گیان جودایە
ئەگەر من سێبەری خۆمم دەسا خوایە
گیانی ئاوارەی من کێیە، لە کوێدایە؟

*****

فاڵی حافز

هاتە ژووریٚ لێو بەخەندەو تەوێڵ بەرین
دانیشت لاما و تۆزی خەمی پەخشانەوە
حافزی خۆشەویستی نا بە سنگیەوە
ترسم لیٚ نیشت" بڵێی چی دەور بکاتەوە!"

بەناز چاوی نوقاندو پەڕەی کردەوە،
لەو پەڕی شادییا دەستی بە سەماکرد
لە ئامێزی گرتم و پێکەنی و وتی
"مژدە گەیشت کە رۆژگاری غەم نامێنیٚ"
هەزار ماچی ئەو گۆرانیەی ئوستادم کرد
هەزار رەحمەت لەو گیانە پاکە یادم کرد!

*****

دایک هەبوون

داگرتنی تاج لەسەر عەرشی ئاسمان
لەسەرنانی ئەو تاجە تا ئاخر زەمان
بە بەهەشتی چی ئارەزووە، گەیشتن
هەر هەناسە جۆرێ هەنگوین لەجام کردن
بەرۆژ لەناو هەزارەها نیعمەت و ناز
بەشەو بێکی وەکوو مانگ لەلات، دڵخواز
شەبەق وەک خۆر لەسەر بانی گێتییەوە
سەر ڕووی جیهان یەکپارچە ڕۆشن کەیتەوە
شێوان وەکوو مانگی سەرچاوەی خەیاڵت
بەئاسمان و ئەستێرە ناز بکەی خەڵات
وەکوو نەسیم لەکێڵگەی سەوزی جیهانا
باڵ تێکەڵ کەی لەگەڵ باڵی کۆترانا
حیشمەت و تەختی سلێمان بەدەست بێنی
خۆت بە شکۆو موڵکی ئەسکەندەر گەیەنی
هەتا ئەبەد بژیت لە قوڵلەی دەستەڵات
بۆت ملکەچ بێ هەرچی وجوودە و کائینات
هەمووی پێشکەش بەتۆ کە خۆشترە لای من
لەززەتی یەک دانە لەحزەی دایک هەبوون

*****

بەدەست نەهاتوو

ئەتۆ وتت:

-"وەکوو هەتاو هەڵدێم لەلات

وەک مانگ شەوێ لەپەنجەرەوە دێمە لات

حەیف کەوا هەتاوێ بووی

کات زەردەپەڕ

ئەفسووس کەوا بووی بەمانگێ

کاتی سەحەر!

*****

فریوی تاڵ

ویستم ئەو دوو چاوە فریوکارە
لەپەرەی خەیاڵ دەرکەم ئەمجارە
ویستم لەدیدە و دڵێکی دییا
بگەرێم بەدووی سەفای دۆستییا
درێغ لەگەڵ گشت هەناسەیەکما
دیم باسی عیشقی تۆم لەسەر زارە!

ویستم دروست کەم لانەیەکی دی
ویستم پەیداکەم هاوزمانێ تر
رۆشتم تا نیوەگیانی لاویی خۆم
بهاوێژمە بەرپێی یارێ تر
ئەی داغ تا زیندووم یادی نێو نیگات
دەمخەڵەتێنێ دیسان جارێ تر!

پەنام بۆ مەی برد بەڵکوو دوور لەتۆ
بتوانم دوایی بەخۆم بهێنم
ئەم داخی نائومێدی و حەسرەتە
لەسەر پەرەی دڵ هەڵبوەرێنم
لەهەر پێکێکا وێنەی تۆم بینی
ئیتر لەکام قوڕ خۆم بگەوزێنم

ئیمشەو لەتاوی غەم و کەسەرا
ئاگر لەنامەکانت بەرئەدەم
ئێستاش ئەوا من لەگەڵ ئاگرا
ژان جێ ئەهێڵم خۆشحاڵی ئەکەم
یادگاریی تۆ ئەنێمە ژێر پێ
گاڵتە بە ئەشکی فێڵبازیت ئەکەم

مۆمی هیوای شاعیرێکی ناکام
بەدەستی تۆی نازفرۆش کوژاوە
هەر سات لەباوەش یەکێکا بنوو
هەردەم خۆت لە جەستەیەک بساوە
نەفرینم لێ بێ گەر یادت بکەم
حاشا گەر ناوت بێنم لە ناوا

یەک جار پەیمانم داو قەت نەمشکاند
سەدجار پەیمانت بەست و شکانت
ئیتر پێت ناڵێم کە چیت پێ کردم
دی ناپرسم لێت شوێن و مەکانت
پێکی فریوی تاڵی تۆم نۆشی
با هەر وا مەست بم، هۆشیاریم لەچی!

*****

سێبەرەکان

لەبێدەنگیی دڵگیری نیوەشەوا

بەناو کۆڵانانا ڕێمان گرتە بەر
رازمان ئەگوت بۆ یەکتری هەردوکمان
شادو خەمبار لەم دنیایە بێ خەبەر

جەستەی گەرم لە عیشق و تاسە و داوا
گەرم شانی توند کردبوو لە شانم
نازی ئەو بازوو بە بازوو ڕۆینەی
موچرکەی نەرمی ئەرشتە ناو گیانم

لە نیگایا، لەگەڵ شەرم و پارێزا
ئەدرەوشا ئارەزوویەکی بەتین
لەدڵی من بە گشت خەمبارییەوە،
شەپۆل ئەیدا تاسەیەکی ئاگرین

دوور لە چاوی ئەغیار بەو مانگەشەوە
چاو لە چاوی یەکتر گەرمی تەماشاین
هەر ساتەی سەد رازمان دەدرکان، هێشتا
لە تای قسەی نەوتراوا ئەسووتاین

لەسەر دیوارەوە گوڵی نەستەرەن
سەریان کێشا لەگەڵ تەپەی پێمانا
مانگ لەسەربانەوە لەدووی ئێمە بوو
ئەوین کڵپەی ئەکرد لە دەمارمانا

بێباک و دڵگەرمتر، سایەکانمان
توند گوشاریان بۆ یەکتری ئەهانی
تا لەناو کۆڵانا بە سەد ناچاری
وازیان لە ئاوێزانی یەکتر هانی

دیسان کاتی لێک دابران هاتەوە
سینە لەرزی و دڵ خەفەت دایگرتەوە
لێوی لەرزیو زەردەخەنەی لێ برا
فرمێسک لەسەر رووی خەونەکان نیشتەوە

چاوی گیانی من بە ناکامی گریا
بریقەی ئەشک لەسەر چاوی ئەو نەخشا
نەستەرەنەکان سەریان بردەوە ژوور
مانگیش بەرەو ژێر پەڵە هەورێ کشا

تینوو، تەنیا، گیانم ماندوو، پەرێشان
بەناو دڵی شەوا رێگەم گرتە بەر
هەتا بگریم لە غەمیدا وەکوو شێت

لە تەنیایی خەڵوەتێکا بەکەسەر

*****

گوڵ و بولبول

له ئوسکاروایلدەوە

گەلاڕێزان بوو کە نەوجوانێ
جارێ ڕێی کەوتە ناو گوڵستانێ
روخساری جوان و باڵا قیت وەستاو
سیمای خەماوی لە ژانی هەناو
دەیڕوانیە جەنگەڵ و کێو هەردەم
دڵی شکابوو لەدەست دەرد و غەم
لەگەڵ گوڵزارا هاتە گفتوگۆ
دەردی دڵی خۆی هەڵڕشت لەسەرخۆ
ئەیوت ئەو یارەی بێ میهرو وەفا
دوێنێ بەمجۆرە بۆ دۆستان دووا
"لەو ئاهەنگەدا لەناو سەوزەگیا
هەرکەس بیەوێ سەمام لەگەڵ کا
ئەبێ بۆم بێنێ گوڵی سوور و جوان
ئەگەر چووەتە ئەوپەڕی جیهان"
جا چارەم چییە لەم دەشت و سەحرا
گەر گوڵی سوورم بۆ نەبێ پەیدا!

لەسەر چڵێ بی کە لەوێدا بوو

بولبولێ قسەی لاوەی گوێ لێ بوو
بینی بێچارە و گرفتار دیارە
دڵ بریندراو ئێجگار غەمبارە
وتی پێویستە من دڵی شادکەم
گیانی لەکۆتی خەفەت ئازاد کەم
رۆیشت تا دەشت و بیابان تەی کا
بەڵکوو گوڵێکی سوور بکا پەیدا

هەرچەندە گەڕا ئەنجامی نەبوو
کە لەوناوەدا گوڵی سوور نەبوو
بێجگە لە گوڵێ بە پەڕەی سپی
یک دانە گوڵی لە گوڵزار نەدی
پێی وت ئەی هاوڕێ، ئەی یاری نازدار
گوڵێ وەکوو خوێن لەتۆم تەمادار
هەرچیت لێم بوێ بۆتی ئەهێنم
خۆشترین ئاواز لەبۆت ئەخوێنم

وتی ئەی بولبول، ئارامی گیانی
ئەو گوڵەی کە تۆ لەدووی وەیلانی
نرخی تا بڵێی ئێجگار گرانە
گەر راستت ئەوێ قیمەتی گیانە!"

بولبول ئەم هەموو ڕێیەی بڕیبوو

لەدەردی عاشق خەبەری هەبوو
وتی " شکۆی عیشق نیشانت ئەدەم
دە هەستە ئەوا گیان فیدا ئەکەم"
گوڵ وتی " سینەت بخە سەر چقڵم
تا دڵی پڕ خوێن باتە بەر چقڵم
گەر خوێنت لەسەر پەڕەم بپرژێ
ئەم گوڵە سپیەم سوور هەڵئەگەڕێ
وەکوو گوڵاڵە سووری سوور ئەبێ
هەر وەکوو دڵی عاشق سوور ئەبێ
بەدرێژایی شەو هەتا بەیانی
ئاواز بخوێنە هەتا ئەتوانێ
شەوێکی خۆشە، پاک مانگەشەوێ
ئاووهەوای وا کەم دەست ئەکەوێ

بولبول سەرسینگی خۆی کرد بەسپەر
مەستانە چووە باوەشی خەتەر
چقڵی ئەو گوڵە هەموو تیژ و زۆر
چەقییە دڵی دڕکی خوێن خۆر

سینەی گوشار دا بەسەر دڕکا
خوێن پرژا بەسەر لق و پەلکا
پەڕەی گوڵ سوور بوو لە خوێنی دڵیا
خۆشەویستی بوو لەدڵ و گڵیا

سەحەر بولبول ڕووت و بێ نەوا بوو
دی لەدەست ئازار ناڵەی نەمابوو
گیانی لەسەر لێو دڵ شەقار کراو
پەڕو باڵ بەسەر دڕکا پرژاو
گوڵ بەدەست لەناو گڵ و خوێن گەوزاو
ملی ڕێگەی گرت بەرەو شوێنی لاو

هەر کەسێ ئەیدی و لای وا بوو گوڵ بوو
پارچە پارچەی جگەری بولبول بوو

زۆر دڵی سووتا لە غەمی ئەوا
بەدڵ دانیشت لە ماتەمی ئەوا
ماچێکی کرد و بەدوعای لێ کرد
گوڵی هەڵگرت و ملی ڕێگای گرت

دڵی حەیران بوو بە هیوا و کەسەر
ڕۆشت تا گەیشتە بەردەرگای دولبەر
کە گوڵی بۆنخۆشی دا نیشانی
کچە سەراپا ورد ورد لێی ڕوانی
لەقەد وبالای لاوەکەی ڕوانی
وتی" حەیف دیاری چاکت نەهانی!"

هەرچەند باس ئەکەی لە میهر و وەفا

بەڵام شایانی ئەمن نیت بەخوا!

پێکەنی بە عاشقی ماتەمبار

خستیە ژێرپێی دڵی خەفەتبار

بە زەردەخەنە و گاڵتەو تانەوە

گوڵی هەڵپروان دای بەدمم باوە

لەدەست عاشقی و بەختی رەش هاوار

وای لەدەست پەری روخساران هاوار!

*****

باو باران

گۆرانییەکی چینی

شەوێ لە کونجی غەما بە دڵی مەلوولەوە
خەفەت هاوزمانم و هاونشینیشم ئازار
شەوی ساردی کۆتایی پایز بوو، لەدەرەوە
با بوو، باران و هاژەی بۆرانێکی بێ قەرار
لەگەڵ ناڵەی بایەکی ترسناک شکا شووشە
لەگەڵ باران، قوڕاو و لیتە لەبان هاتەخوار
هەزارارن لەعنەتم کرد لەم جەور و قینەی باران
هەزاران نەفرینم کرد لەم تاوو تینەی باران
لەناکاوێکا یاری دڵرفێنم هاتە ژوور
هەروەکوو بگات لەناو دڵی زستانا، بەهار
لەدەستی باران و با، ئەو یارە نازەنینە
مووی پەرێشان و جلوبەرگی قوڕاوی و بێزار
هاتە تەنیشت ئاگر و جەستەیی رووت کردەوە
وەک گوڵی یاسەمین و وەکوو خەرمانی گوڵزار
لەم کاتەدا بای بەتین لەشووشەی شکاوەوە
بەسەر مۆمی لەرزیوا دەستی هێناو کردی تار
هەزار دوعای خێرم کرد بەسەر لێزمەی بارانا
سەناو ئافەرینم کرد لەباو بۆران هەزار جار

*****

گوناهی دەریا

گوڵی وشک

وا دەڕوانن بەسەر نیگای ساردی منا
بەگەرمایی هەتاو، دوو چاوی رەشی تۆ
من تینووی ئەم سەرچاوەیەم، خوایە! چی بکا،
شەونمی گیانی من لە خۆری گەشی تۆ

لە تینی یەک نیگاو گوڵێکی وشک زیاتر
نیمە یادێک لەم کونجەدا لەگەڵ تۆدا
پاش ئەو شەوە خەمبارەی تۆم تیا بەجێ هێشت
یەک هەناسە لەدەستی خەم نەبووم جودا

ئەی گوڵی جوان ئەوە مانای ژینی منە
گەر گوڵێکی وشکم لەتۆ وەرگرتووە
چەند فرمێسکم رشتووە لەم تەنیاییا!
گوڵی وشکم چەند لەسەر سنگ گوشاردووە

ئەو گوڵە وشکە چیرۆکی حاڵی منە
چیت لە دڵی پرژانی خۆم بۆ بەیان کەم
لەدەردی دڵ بێ تۆ لەگەڵ کێ بناڵم
لای تۆ نەبێ دەردم لە لای کێ دەرمان کەم

*****

ئەی هیوای نائومێدییەکانی من

سەرپۆشی رەنگ نیلۆفەریی رۆژاوا
بەنازەوە بەسەر خۆردا پێچ دەخوا
تاقەداری وشکەڵاتووی ناو پێدەشت
لەم چۆمی غرووبەدا تینوو جیٚ ما
***

لەشینایی ئاسمانانا، رووناکی
دەکشێتەوە بۆ کەناری ئاسۆی دوور
بەسەر لالەی سوورا، شەبەق لەئاسۆش
دێتە خواریٚ لە هەور، بارانی نوور
***

ئامێزی خۆی دەکاتەوە، تاریی شەو
سەراپا توند گشت ژیان دەگرێتە بەر
بایەکی شێت هەڵدەکاتە ناو کۆڵان
تاریکایی دادەپۆشیٚ ژوور و دەر
***

شار بە لایەلایەی خامۆشی دەنویٚ
جریوەی ئەستێرە لەسەربانی شەو
شەرابی مانگەشەو مانگ دەپیرژینیٚ،
بە ئەسپایی بۆ ناو پیاڵە و جامی شەو
***

بەپانتایی ئاسمان هەورێ نیوەشەو

دێت و بەرەولای مانگ هێرش دەهێنێ

پەپووی سەر سنەوبەری پیر پێدەکەنێ

شاعیرێک وشەوی تار جێ دەمێنێ

***

ئەی هیوای نائومێدییەکانی من

لە دڵی تاری ئەم شەوە ساردانا

تیشکی چاوانی تۆیە هەر وەک هەتاو

شەوق دەدا بەسەر سبەینێی منا

*****

میعراج

وتی:" سەرچاوەی خۆرەکان ئەوێیە

ئاسمانی ڕوون بە نوور و سەفای لێیە
شەپۆلی دەریای خرۆشاوی فەزا!"
من هەر وتم:"لەویٚ بەرزتر کوێیە؟"

وتی:"لەویٚ بەرزتر دنیای دییە
جیهانێکە لەدنیای خاکی جوێیە
دەشتی پان و ئاسمانی بیٚ کۆتایی"
من هەر وتم:"لەویٚ بەرزتر کوێیە؟"

وتی:"بەرزتر لەویٚ دنیا نییە
چونکە ئەویٚ عەرشی کیبریای لێیە
دوا میعراجی ئێمە عەرشی خودایە"
من هەر وتم:"لەویٚ بەرزتر کوێیە؟"

ساتێکی کەم چاوی بڕییە چاوم
وتی:"زۆر ئەم خەیاڵە نابەجێیە!"
وتم:"بنوارە لە چاوی شاعیر
تا نەزانی قسەم گوناهی لێیە:

لەسەرچاوەی هەتاوەکانیش دوور تر

ئەولاتریش لەو جیهانی بێ پەیە

هەتا بەرزتریش لەعەرشی یەزدان

مەودای فرتەی مەلی فیکری ئێمەیە."

*****

هەتاو پەرست

لەماڵ دانیشتووم لەناکاوێکا
مەرگ هات و وتی " دەی هەستە سەر پێ و،
جامەی عارییەت لەبەر فرێ دە،
بادەی گیان سووتێن بنێرە سەر لێو"

کاتێ ئەمەوێ لەدەست مەرگ هەڵێم
پێم پێدەکەنێ و دێتە باوەشم
پیاڵە لەدەستی مردن وەردەگرم
لەرز دەمگرێ و تۆقیو، دەینۆشم

لەو دوورە و لەو شوێنە تۆقێنەرە
بێگیان و ژاکاو لە گۆڕا کەوتووم
لێوی دووپشکان لەسەر لێوی من
گڵتەچی و خۆراکی مارو مێرووم

بە تاریکە شەو کە تەنیا مردن
لەسەر گۆڕەکان وەستاوە بێدار
پاشماوەی دووپشک و مارو مێروو
ئەلێسێتەوە و لوورەی دێ کەمتیار

یەک دوو رۆژ ئەگرین بەسەر لاشەما
پاشان خامۆشی باڵ رادەکێشێ
لە شنەی نەسیم چەند درک دەڕوێ و
رووی چاڵی ترسناک دادەپۆشێ

ساڵێ نابا تا ئێسک و پروسکم
شی ئەبنەوە لە گۆڕا بۆ خاک
ئەم یادگارە تاڵە لەیادی
رۆژگاری بێکام ئەچێتەوە پاک

ئەی رێبوارانی دەربەرندی وجوود
لەترسی مردن من هاوار ئەکەم
بنووم لەسەر سنگی ساردی گۆڕا
ئەبێ هەر ساتێ بە مار ماچ بدەم

ئەی لەو چارەنووسە دڵ سووتێنە
ئەمەیە باسی تاڵمان، ببینە
دەبا بزانین ئەم دە رۆژەی ژین
هەرچەندە تاڵ بێ، هێشتا شیرینە

من چۆن لەدەست گۆڕ تەوەللا نەبم
من کە عاشقی خۆری تابانم

گەر ڕۆژێ مەیلم بە مردن داوە

لەم کردەوەیەی خۆم پەشیمانم

تینووی ئەم هەوا گیانبەخشەم ئەمن

شێتی ئەم بەهار و پایزانەم

هەتا نەهاتووە مەرگ با هەستم

خۆم بە داوێنی ژینا هەڵواسم

*****

پلیسرک

ئەستێرە خامۆش بوو هەتاو هاتە دەر
پلیسرکێک هەڵنیشت لەدەم گوێسەبان
لەو بەیانا، سەفای ئارەزووەیەکم
شەوی ئەندێشەی وەکوو سەحەر نەخشان

وەک پلیسرک لەدەست داوی ئەم خاکە
خۆزگە ئەفڕیم بەرەو گوێسوانەی ئەفلاک
لە دیمەنی بێپایانی گەردوونا
تێکەڵ دەبووم لەگەڵ دنیای تەڕو پاک

پلیسرک بووما و لەسەر بانی وجوود
بمخوێندایە نەوای عیشق و سەرمەستی
سروودێ بخوێنم بە خەیاڵی شاد
سروودی عیشق و ئازادی پەرستی

پەڕەسێلکە بووماو سەربانەو سەربان
سلاوێ لە سەفای بەربەیانی کەم
بۆهەر لایە مژدەی بەهار ڕەوان کەم
لەهەرلاوە پەیام بە لاوان بدەم

تۆش گەر رۆژێ لەحاڵی من بپرسی
لە گوێبانت بۆ حاڵی خۆم بناڵم
ئەگەر باکم هەبێ لێم دڵگیر مەبە
چون دەترسم بەردێ بدەی لە باڵم

*****

قوتابخانەی عیشق

لەکاری عیشقا چاورەشێ ئوستاد
دەرسی ئەوینی منی دائەدا
سەرەنجامیش خۆی منی کرد لەیاد
منیش جگە لەو هیچم بیر نەما

*****

هەور و کۆڵان

مانگ و بەرد

گەر مانگ بوومایە لە کوێ بوومایە
بە شوێن سۆراغی تۆدا دەگەڕام
گەر بەرد بوومایە لەکوێ بوومایە
لەبەردەبازی تۆ ڕائەوەستام

گەر مانگ بوویتایە ڕەنگە بەسەد ناز
هەڵهاتبای یەک شەو لە کوێ بانم
گەر بەرد بوویتایە لەهەر کوێ بووما
تێکت ئەشکانم ، تێکت ئەشکانم

*****

كۆڵان

بێ تۆ،دیسان مانگەشەوێ بەو کۆڵانەدا تێپەڕام
هەموو جەستەم بوو بە چاوو لەدووی سۆراغی تۆ گەڕام
پێکی وجوود پڕ بوو لە تاسەی دیدارت
وەک ئەوسا بوومەوە بە شێت و دڵدارت

لەرازخانەی دڵی مندا گوڵی یادت گەشایەوە
باخی سەدان بیرەوەری بووژایەوە
عەتری سەدان بیرەوەری پرژایەوە

هاتە یادم شەوێ رەت بووین پێکەوە بەو کۆڵانەدا
بەو خەڵوەتگە دڵخوازەدا هەڵفڕین و تێرتێر گەڕاین
دەمێ لەگوێی جۆگە وەستاین

تۆ هەرچی رازی جیهانە لەچاوتا بوو
من وجوودم ونی تەماشای نیگات بوو

ئاسمان ساف و شەو ئارام بوو
بەخت شاد و زەمان رام بوو

هێشووی مانگ، بۆ ناو ئاو پرژاو
لق و پۆپی درەختەکان دەستیان دابوو بە مانگەشەو
دەشت و گەڵا و بەردو شەو
هەموو مەستی سەفای شەو

لەبیرم دێ کە پێت وتم:
-"وریا بە لەم ئەوینە!
بۆ چەند ساتێ لەم ئاوەدا ببینە
ئاو ئاوێنەی ئەوینی بێ بەقایە
تۆ کە ئەمرۆ نیگەرانە، نیگات بە نیگای یەکێ
سبەی دڵت شەیدای یەکێ تر نەبێ؟
جی بێڵە ئەم شارە هەتا بیرت چێ؟

من بەتۆم وت:" حەزەر لە عیشق؟ نازانم
تۆ جێ بێڵم؟ ئەمە هەرگیز ناتوانم
ناتوانم!

رۆژی یەکەم کە دڵی من بە هیوای تۆ باڵی گرت
وەکوو کۆتر لەگوێ بانی ماڵی تۆ گرتم ئارام
بەردت لێ دام من نەرۆشتم، نەتارام.."

دیسان وتم:" تۆ راوچیت و منیش مامزی سەحرام
تا بکەومە داوی تۆوە، هەرچی جێ هەیە گەڕام

حەزەر لە عیشق؟ نازانم و ناتوانم!"

فرمێسکێک لە درەختەوە کەوتەخوار
تاق تاق کەرە ناڵەیەکی کردو ڕۆی
فرمێسک لە چاوما رژا
مانگ بە عیشقت پێکەنی!

بیرمە ئیتر هەواڵت نەمایەوە
لەدامێنی خەما پاڵم دایەوە
نەتارام و دڵ هەڵنەکەنراویەوە!
***
لەناو خەما ئەو شەوانە و شەوانی تر بەسەرچووم
تۆ نەتپرسی حاڵی عاشقی مەحرووم
تۆ جارێ تر بەوکۆڵانا نەڕۆشتی

بەڵام بێ تۆ چەند زەحمەت بوو، من بەو کۆڵانا رەت بووم!

*****

ئارەزوو

دەنگی گەرمی کێیە لەو دوور دوورەوە
گۆرانی دڵخوازی هیوا ئەخوێنێ
جارێ یادێکی تاریکم بیر ئەبا
جارێ مژدەی خۆشی ئایندە دێنێ

لە تەنگانەی تاریکیی نیوە شەوا
کەلەگۆڕی تارو تەنگ تارتر ئەبێ
دەنگی گەرمی کێیە وەک سروشی شەو
هەرشەو لە ڕێی دوورەوە دێتە بەر گوێ

لەقوولآیی یادما دەکشێ بەرەو ناخ
دامەنم دەگرێ و بانگم دەکا بە ناو
دەڕژێ بە گوێی گیانما دەنگی دڵنەواز
چالاک و نەرم ڕۆحم دەخاتە نێو داو

چاوەکانی پەشێوی من ، ئای شەوان
چەند بە یادی بێدارو لە بیرا بێ
هەموو گیانم مەستی ئەم ئاهەنگەیە
وەک بە تان و پۆی دڵمەوە چنرابێ

بە پانتایی ئاسمان، خەیاڵ هەڵ دەفڕێ
ملت و حەیران لە جێگەی ئەم نەغمەیە
لەسکووت و تاریی خەمباری شەوا
تەنیا هاورێی گیانی من ئەم دەنگەیە

لە ئاسمان دوو چاوی مەستی دڵ ڕفێن
وەکوو زوهرە وریای بێداری منن
ئەو چاوانەی ئەو کە شەوانی ڕەشم
لەشەوقی ئەمریان وەک ڕۆژ ڕۆشنن

ڕووی ڕووناک و دڵگیری ئارەزووە
لەسەرووی زوهرەوە ڕازم بۆ دەکا
پێم ناجمێ تا بەرەو لای هەڵپەکەم
کە دامەنی بگرم دەستم پێ ناگا

*****

لە هەیوانە بچکۆلەکەمان دا

سالەهایە غەیری قاقای (بەهار) ی خۆم ،تەنیا کچم
نە باغم دیوە نە بەهار
لە گژو گیای وشکهەلاتووی سەربانەکان
هیچ نابینم
غەیری زەردەخەنەی بێزار
لە تەبەقی غەم داگرتووی ئاسمانی پیر
لە گەوا لەی رەش بەولاوە
نەم دیوە هیچ نەخش و نیگار
درێغا لەم دنیای تۆزو دوکەڵ سازا
رەنگی گولاڵەو سەوزەگیام بیر نەماوە
بە خەیالی ئەو سروودانەی شاعیران
بە بەهارا خوێندوویانە،
من هەمیشە حەیف و حەسرەتم کێشاوە
لەم شارە ناشیرینەدا
لێرە کەوا بیری نزم و دیواری بەرز
بالی بەسەر ئێمەو چارەنووسی ئێمەدا کێشاوە
چەندین سالە
بە حەسرەتی بیستنی یەک ئاوازی شاد
لە ئارەزووی بینینی یەک چلی سەوزا

لە حەسرەتی یەک تاقە کانی و درەختا
باخێکی پڕ خونچەی گولاّ،یا ئاسمانێکی سامالاّ
بە ناو تۆزو دووکەڵ و ئاسن و خشتا
من هەڵپەمە
نەک تەنیا من ،کیژی شیرین زمانیشم
کە داستانی گوڵ و دەشتی لێم بیستووە
هەڵفرینی شادمانی پەرەسێلکەی نەدیتووە
وەکوو ئەوان گەرچی داویە لە شەقەی باڵ
بەلاّم تەنیا لەم ژوورەوە تاکوو هەیوان گەیشتووە
***

شەوان کاتێ لەدامێنی (حافز)ا خەو ئەمباتەوە
لە رەنگاورەنگی خەونم دا،لە باغی بەر هەتاوم دا
شیراز قەشەنگتر لە بەهەشت خونچە ئەکا
شیراز رووناکتر لە شەراب شەوق ئەدا
لە خەیاڵی خۆما منیش
لەم خەونە رەنگینانەما
لەگەڵ قاقای (بەهار)، کیژی تاقانەما
لەگەڵ هەرچی کە شاعیران بە بەهارا هەڵیان داوە
لەناو باغی وشکی بیرەوەری خۆما، شادو مەستم
***

بەلاّم(بەهار)، بەهاری من

ئەم باڵ بەستە بچکۆلەیە
بە باڵی بەستراوموە، لە هەیوانی بچکۆلەیا
لەم شارە ناشیرینەدا
لێرە کەوا بیری نزم و دیواری بەرز
باڵیان بەسەر ئێمەو چارەنووسی ئێمەدا کێشاوە
ئاخۆ بە تەنیا چی ئەکا
چاوم لێیە ،غەم داگرتوو..
لە قووڵایی ئەم حەسارا
بە حەسرەتی بیستنی یەک ئاوازی شاد
لە ئارەزووی بینینی یەک چڵی سەوزا
لە حەسرەتی یەک تاقە کانی و درەختا
باغێکی پڕ خونچەی گوڵا، یا ئاسمانێکی ساماڵا
سەرسام .. کزۆڵەی کردووە
لەناو هەورە دوورەکانا
چاوی بۆ ئاواتە بچکۆلەکانی خۆی نووقاندووە
منیش سەیری ئەو ئەکەم و
ژان دام ئەگرێ

*****

دەنگی لەخواوە ناگلت

ئەی ئەستێرەکان کە لەدنیای دوور

چاوتان لەچاوی بێ تیشکی مەیە
ناوی زەوی و بەشەرتان بیستووە؟
لەناو شینایی نەرمی ئاسمانا،
شەپۆلی خوێن و دوکەڵ و ئاگرتان نەدیتووە؟
***
ئەم تەمی مەینەتەی کەوا لەناو دڵی فەزایە
ئەم هەواری ترسەی کەوا لە فەزا بەرەڵایە
ئەم سەرا تاریکەی کە لانەی ئێمەیە
بەتەمای مەحوی ئێوەیە!
***
ئەگەر گوێتان بە ناڵەی من ئاشنایە
لەو کەشتییەی کەوا بەرەو مانگ ئەچێ
لەو رێبوارەی کە تازە ئەگاتە جێ
لەم زەوییە ئاشوبگێڕە حەزەرکەن!
گەر پێی بەشەر بێتە ئاسمان
رۆژی ئێوەش وەک هی ئێمە تار ئەبێ!
***
ئەی ئەستێرە کە لەبەر چاوی منی
باوەر ناکەی لەسەر زەوی

لەهەر کوێ هەرکێ ئەبینی
لەناودەستیا خەنجەرێکی شاراوەیە
لەپشت خونچەی هەر بزەیەک
چقڵی گیانبڕی فێڵێکی لەدولوەیە!
***
ئەوەی سەڵای خۆشەویستیت بۆ ئەخوێنێ
تەنیا لەبیری تاراجی دڵتدایە
گەر ئەبینی لەسەر رێگات چرایەک، ڕوون
ئەوە چاوی گورگێکی خۆش ئیشتیهایە!
***
سڵاوی ئێمە، ئەستێرە، بەهانەیە
عیشقی ئێمە درۆیەکی پەی دەرپەیە
لە زەویدا لە زمانی هەقیان داوە
هەق بە زمانی قامچییە
ئەوی بەراست دەردی دڵت لەگەڵ دەکا
هەنسکی گریانی شەوە
***
ئەی ئەستێرە بلوەڕ ئەگەی:
لەناو باخچەی بێ گۆرانیی ئەم زەمینا
چڵوپۆپی سەوزی ئاسایش شکاوە
گوڵاڵە سوورەی هاورێیەتی ژاکاوە
***
خونچەی هیوای تازەگەیو

پێش ئەوەی دەم بە پێکەنین بکاتەوە، هەڵوەراوە
ئاڵای بەرزی سەرووی راستی
سەری لەناو خاکی غەما لەقوڕ ناوە!
***

ئەی ئەستێرە، باوەڕ ناکەی:
ئەو شەبەقەی بە سەفاو ناز
لەناو فەزای بێ کەنارا هەڵی ئەدا
چیتر لەزەوی نەماوە
ئەم شەبەقانە شەبەق نین،
رەنگ لەرووی زەوی بڕاوە!
***

ئەو گوڵانەی شەفەق کەوا ئەپشکوتن
عەسران لەشەپۆلی نوورا
لەسەر زەوی تۆوی نەما.
رەنگی سوور و شینی شەفەق
دڵی خەڵکی لەخوێن و خۆڵ گەوزاوە
ئاگرو دووکەڵی بۆ ئاسمان هەڵساوە!
***

ئەو هەورە نەرمەی وەک حەریر
کە پێخەفی بووکی مانگ بوو
وەک لۆکەی گەرمی کۆنەیە!
***

ئەستێرە، ئەستێرەی غەریب!

لە حاڵی بەشەر و زەمین مەپرسە!
لە ژێر شریخەی فیشەکی داغدا
لە سەفای گۆنای ئاگرین مەپرسە!
لەژێر زللەی بەژانی ئەشکەنجەدا
لەنەمانی ڕووی نازەنین مەپرسە!
لەبەرچاوی منداڵانی بێ پەنا
لە نیگای دایکانی شەرمین مەپرسە!
لە م دۆزەخەی وا لە جیهان جودایە
لەم دۆزەخەی لەبەر چاوی خودایە
دەربارەی گڕی کوورەو لیژنە جەستە،
لەمەڕ هاواری زیندوو لەناو کڵپە،
لەوە زیاتر مەپرسە!
لەوە زیاتر مەپرسە!
***

ئەستێرە، ئەستێرەی غەریب!
مەگەر یەزدان بیری ئێمەی نەماوە؟
ئەگینا بۆ بە فریای ئێمە ناگاتێ؟
گریەی ئێمە گەیشتە حەوت ئاسمان
کەواتە بۆ دەنگێ لەخواوە ناگات؟
***

بەسە باسی ئەم گۆرانیی ژانانە
بەسە باسی ئەم ئەفسانە تاڵانە
وازم لێ بێنە ئەی ئەستێرەی شەوگەڕ

لەداستانی رەشی مرۆڤی زەمین

خەوی شیرین لەچاوانی تۆ تاڵە

گوێچکەت کە ئارەزووی گۆرانیی نیە

ئاهوناڵەی ساردی من لای بەتاڵە!

***

ئەی کە دەستم ناگاتە دامێنی تۆ،

فرمێسکی من ئەرژێ لە دامێنی تۆ!

***

لەگەڵ سروەی دڵگیری بەربەیانا

چاوی ماندووی تۆ ئەنیشێ

لەحەساری شەوی تارا، بەبێ تۆ

هەنسکی گریانی شەوم

لەگەرووما قەتیس ئەبێ...

شەو شاد.

*****

لەگەڵ حافزدا

لەناو پەرستگای وجوودا
مرۆڤ لە کونجی میحرابی خواستە ئاگرینەکانیدا
لەسەر بەرماڵی رەنگینی حەسرەتگەلی دڵسووتێنەر دانیشتووە
لەدەستیدا هێشووی پڕ دانەی تەزبیحی حەزو تاسەی جۆراوجۆرە
بەرەو لای خوا دەروانێت و دڵیشی پڕ ئارەزووە
بە کزۆڵی –ئای خۆزگەم- یەک لەناخی دڵی دێتە دەر
شەوو رۆژی (درێغی) رابوردوو و (خۆزگەی) داهاتووە!
***
ئیمشەو هەموو کوڵانی ئارەزووەکانم چراخانە
زەوی و ئاسمان نوور بارانە
کۆتری باڵ نەخشینی تاسەم
بەهەشتی پڕگوڵی خەیاڵمی لە بن باڵی ناوە
سەفای پەرستگای وجوودم سەیرانییە
لەهەرلاوە بزەی لێوی ئەستێرەکان دەرژێنە ناو چلچرای مانگ
دنیا نوستوو
تەنیا منم لەم پەرستگا، لەم میحرابەدا دانیشتوو
***
حەزم دەکرد کۆت لە پێی گیانم دەربێنن
تا بتوانم بفرم هەتا سەربانی هەور

لەوێشەوە بە کەمەندی کاکێشانا تا بەردەگای عەرش ئەرۆشتم

قاوم ئەدا، ژان و دەردم لەبەر دەرگا

تا بلەرزێ کۆشکی سەد پایەی کیبریا

***

بڵێی شەوێ لەم شەوە بێ ئەنجامانە

لەهاوارێکی ناوەختا

-بەسەر ئاوریشمی ئاسمانا- خەو لەچاوی خوا بتۆرێ!

***

حەزم دەکرد دنیا جۆرێکی تر بووایە

میهرەبانیی خوا لەگەڵ بەندەکانیدا زیاتر بووایە

یادێکی ئەم مرۆڤە بێچارەیانەی بفەرمووایە

حەزم ئەکرد لەبارەگاکەی خۆیەوە زنجیرێکی درێژی شۆڕ دەکردەوە

کە مەزڵوومان لە خوارەوە بەو زنجیرە

خوداوەندیان لە دەردی خۆیان ئاگادار دەکردەوە!

***

چەند شیرینە، بێگوناهێ دادی خۆی لە خوا وەربگرێ!

چەند شیرینە بەڵام ئەمن،

حەزم دەکرد ئەهلی پارەو زۆر لە ناکاو،

لەهەرلاوە رێیان بەخەڵک نەگرتایە و زنجیرەکەی خوایان نەپێچایەتەوە!

***

حەزم دەکرد دنیا ماڵی خۆشەویستی و دڵپاکی بێ

حەزم ئەکرد خەڵک هەمیشە کۆک بوونایە

تەماعیان لە ماڵی یەکتر نەکردایە

بۆ یەک کوشتن، چاکیان لێ هەڵنەکردایە
لە نائومێدیی یەکتردا، بۆ ئومێدی خۆیان چاویان نەگێڕایە!
هەروەکوو کەمتیاری خوێنخۆر، هێندە چنگ و ددانیان تیژ نەکردایە!
***

چەند شیرینە، کاتێ سینە لەخۆشەویستی لێوانە
چەند شیرینە، کاتێ خۆری هاوڕێیەتی لەئاسمانی زەمانەدا درەخشانە
چەند شیرینە کاتێ ژیان بە فڕ و فێڵ بێگانەیە!
***

حەزم دەکرد دەستی مەرگیان لە دامێنی هیوای ئێمە وەدوور دەنا
لەم دنیایەی بێ سەرەتاو کۆتاییا
لەم سەحرایە کە بێجگە لە تۆز و خاکمان هیچ نامێنێ
خودا چیتر تووشی ناکامیی ناوەختی نەدەکردین!
نالێم باڵندەی زەمانی لەناو قەفەس ئەسیر دەکرد!
نالێم بەخت و تەمەنی بێ بڕانەوەی بەخەڵک دابا
نالێم کەوا عەیش و نۆشی بەخۆڕایی بە خەڵک ئەدا!
گەر تەنیا ئەم هەشت نۆ ڕۆژەی وجوودمانی بێوەی دەکرد!
لە ناڵەی سەختی بێ دەرەتانان دڵی جووڵەی دەکرد!
***

حەزم دەکرد ئەوینی منیان نەدەکوشت
ئەیانبینی سەفای حەزم- کەوەک هەتاو درەخشان بوو-
لە چڵی داری وجوودم ئاوا ئاسان نەیاندەچنی
گوڵی عەشقێکی وا گەشیان نەدەپروان

نەیان دمدا بەدەم بای نائومێدیەوە
هێندە تووشی سووکایەتییان نەدەکرد
ئاوا تەنیا وێڵی بیابانی خەمیان نەدەکردم!
***
حەزم دەکرد جارێکی دیش ئەوم لەلای خۆما دمدی
بەیادی دیداری یەکەم، ڕادەمامە چاوی رەشی
جارێکی دیش دڵم وەکوو یەکەم دیدار لەبەردەمیدا دەجۆشا
بادەی یەکەم زەردەخەنە لەناو پیاڵەی وجوودمدا دەخرۆشا
خەمی گەرمی لەگونجی رازی دڵمدا کنەی دەکرد
حەزم دەکرد دەستی ئەوین —وەک یەکەم رۆژ- وجوودی هەڵدەتەکانم
***
حەزم دەکرد کەوا سەقفی پەرستگای وجوود بڕمایە
چەپەڵی و ناشیرینییەکان لەژێر خاکا دارزایە
بەهارێکی هەمیشەیی ئامێزی بکردایەوە
جیهان لەناو شەپۆلی جوانی و چاکیدا بگەوزایە
بەهەشتی عەشق زەردەخەنە بیگرتایە
لە ئاسمانی کپ و شینا
پەرەسێلکەی میهر و دۆستی لە شەقەی باڵی دابایە
لەسەربانان زەنگی ئازادی زرینگەی بهاتایە
***
مەڵێ "ئەم خەیاڵە خاوە!"
مەڵێ "گیانی مرۆڤ هەمیشە سەرگەردان و دۆڕاوە!"
ئەم گەردوونە گەر لەبەر یەک هەڵناوەشێ

ئەم ئاسمانە گەر ناتەپێ

وەرە دەی با "سەقفی فەلەک بشکێنین و شێوەیەکی کەی بۆ رێک

کەین"

بە دڵشادی " بپرژێنین گوڵ و بادە لە ناو پێک کەین"

*****

پێک ئەگەر شکا...؟

ژیان بەلای منەوە شەوگەلێکی بێ مانگەشەوە
هۆنراوەم وەک نیلوفەری ژاکاوی کەنار زۆنگاوە
هەوری بێ بارانی خەمم،
چقڵی وشکی سنگی کێوم
***
ساڵەهایە ئامێزی من لە هەموو حەزێک خاڵییە
ئاوازخوێنی جوانی و ئەوین بووم بەڵام ئاهـ
ئێستا خامۆشی خامۆشم
یادی لە خەیاڵ نەماوم
***
رۆژ، هەروەکوو گوڵ بەسەر کێوا دەپشکوێ
دەژاکێ عەسر، ئەم تازە شکۆفەیە- لە کپی و خامۆشیی دەشتا-
رۆژەکان ئاوا هەڵپروان
ساتەکانی بێئۆقرەی عومر
وەک پلیسرکی بێئارام لە فڕینا
لەگەڵ سەرەسامیی حەسەرتی رێبوارانا!
***
ئێستاش شیعر و ساز و بادە ئامادەیە
من- کە جامی وجوودم پڕ لە فرمێسکە- وا دەپرسم:

-"ئایا دەبێ بەبادە زەحمەتی زەمان فەرامۆش کەین؟
بە فێڵی شیعر دەبێ ژیان بە رەنگێکی دیکە خۆش کەین؟
بە سۆزی ساز دەبێ ناڵەی گیانمان ون کەین؟"
***

ناڵەی من لەدمرو دیوار دەتکێ
ئاسمان، بەڵام سەراپا گوێیەو بێ دەنگە!
سۆراخ نابەم هاوزمانێ کزۆڵە پێی بڵێم- دریغ-
چیتر شەراب ناکا مەستم
لە شیعری جوان خاڵی بووە پێکی هەستم
سازم یەکپارچە هاواری بێ وەڵامە!
***

ئارام ئارام لە دوورەوە
خۆر، هەروەکوو گوڵ بەسەر کێوا دەپشکوێ
رووناکی بە ئاسماندا سەردەکەوێ
پیاڵەی زەرراتی وجوود پڕدەبێ لە شەرابی نوور،
بەڵام ئەمن:
هەروا لە تاریکایی شەوە بێ مانگەشەوەکانا
هەروا ژاکاو لەگوێی گۆما
هەروا لێوان لە دەردو خەم، پرسیار دەکەم:
-" پێک ئەگەر شکا؟
ساز ئەگەر پسا؟
چیتر هۆنراوە گەر دڵی نەگرت؟"...
*****

خۆش بەحاڵی خونچە نیوەکراوەکان

بۆنی باران، بۆی سەوزایی، بۆنی خاک
چڵی تەڕی باران لێداو، چڵی پاک
ئاسمانی شین، هەور سپی
گەڵا سەوزەکانی بی
***
عەتری نێرگز، سەمای با
نەوای شەوقی پەرەسێلکەی بەختیار
خەڵوەتی گەرمی کۆترە مەستەکان...
وردە وردە وا دەگاتە جێ، بەهار
خۆش بەحاڵی رۆژگار
***
خۆش بەحاڵی سەرچاوەکان، دەشتەکان
خۆش بەحاڵی تۆوەکان و شینایی
خۆش بەحاڵی خونچە نیوەکراوەکان
خۆش بەحاڵی کچی مێخەک، کە بزە دەیگرێ بە ناز
خۆش بەحاڵی جامی لە مەی پڕ کراو
خۆش بەحاڵی خۆرەتاو
***
ئەی دڵی من گەرچی لەم رۆژگارەدا

بەدڵ هەرگیز جلی ڕەنگین ناپۆشی

بادەی ڕەنگین هەرگیز لە پێک نانۆشی

نوقڵ و سەوزە لە خوانتدا نیە

بادەی دڵخواز لەناو جامتدا نیە

***

حەیف لە تۆ گەر وەکو گوڵ لەگەڵ نەسیم نەکەی سەما

حەیف لەمن گەر مەستی خۆرەتاو نەبم

حەیف لە ئێمە گەر چێژ وەرنەگرین لە بەهار

***

ئەگەر شووشەی غەم نەکێشی بەسەر بەردا

ئەو حەوت ڕەنگەی کە هەیەتی دەبێ بە حەفتا

*****

باوەڕ بە بەهار بکە

سەرسامی

سەرسام، ئەڕۆم بەناو ڕێبوارەکانا
کوێرانە لە نیگاکانیان ئەڕوانم
ئەم هەموو ژانە لە بوونماو من لاڵم
ئەم هەموو هەرا لە پاڵماو دووریانم

لە دڵما چیتر نە هەستە و نە ئەوین
لە گیانما چیتر نە شەوقەو نەفەریاد
دەشتم بەڵام دەشتی بێ ناڵەی مەجنوون
کێوم بەڵام کێوی بێ تەشوێی فەرهاد

بێ ئارەزووم هیچم بەڕاستی پووچم!
بێ ئەندێشەم وەکوو ئەو بەرد و دارەم!
هاوسەفەری چیرۆکی ناخۆش و سەیر
ڕێبواری کۆڵانی تەسکی ئێوارەم

گشت ئەو خۆرانەی لە ناخا گڕاوم
کانی غەم بوون ڕژان لە چاوی تەڕما!
کۆشکی هیوای هەتا مانگ هەڵچنراوم
بوو بە وێرانەی غەم ڕما بە سەرما!

بەلەمی وێڵم لە دڵی شەپۆلا
کە نابینێ نە کەشتیوان نە خودا
شەپۆلی بێزاری کپی و تاریکیم
ئەکێشم ئەم گیانەی لە ئومێد جودا

سەرسام ئەرۆم بەناو رێبوارەکانا
ئەژمێرم شیشی بەر پەنجەرەکان
ئەروانم وەک کوێر لە نیگای رێبواران
دێتەگوێم زیکەزیکی سیسرکەکان

*****

جادووی بێ تەئسیر

پرێکە پێک
کەئەم ئاوە ئاگرینە
ماوەیەکە چارەی حاڵی بەدم ناکا
***
ئەم پێکانەی کە یەک یەک خاڵی ئەبنەوە
دەریای گڕن دەرژێنە ناخ
تۆفان دێنن کەچی ئەمن ئاو نامبا
***
من بە ئەسپی سەرکەش و جادوویی شەراب
تا جیهانی بێ کەناری خەیاڵ رۆشتووم
هەتا دەشتی پڕ ئەستێرەی ئەندێشەی گەرم
تا سنووری نەزانراوی مەرگ و ژیان
هەتا باخچەی بیرەوەرییە سرکەکانم
هەتا شاری یادەکانم
چیتر شەراب
ئەولاتری کەناری جێی خەوم نابا!
***
ئەی هەڵۆی عیشق
لەسەر پۆپەی لوتکەی تەماویی دوورەوە

بفڕه بۆ پێدەشتی خەماویی عومری من

بمبه بۆ ئەو شوێنەی کەوا شەراب ئامبا

***

ئەو بێ ئەستێرەیەم کەوا هەڵۆش ئامبا!

***

لەرێی ژینا

بەم هەموو هەوڵ و ئاوات و تینوێتییەوە

هەرچەند بەدڵ ناڵە ناڵمە: ئاو.... ئاو!

چیتر فریو تووشی سەرابێکم ناکا!

***

پڕیکه پێک...

*****

فرمێسکێک لەسەر رێی مێژوو

لەو رۆژەوە کەدەستی حەزرەتی قابیل
ئالوودە بوو بە دەستی حەزرەتی هابیل
لەوەتی کوڕانی ئادەم،
سەرکاروانی پەیام هێنەرانی یەزدان،
لە خوێنیانا
زەهری تاڵی دوژمنایەتی خرۆشا
مرۆڤایەتی مردبوو
گەرچی ئادەم خۆی زیندوو بوو
***

لەو رۆژەوەی براکانی، یوسفیان خستە چاڵەوە
لەو رۆژەوەی بە قەمچی و خوێن دیواری چین بنیات نرا
مرۆڤایەتی مردبوو
***

ئینجا دنیا پەیتا پەیتا پڕ بوو لە خەڵک
ئەم ئاشەش هەر گەڕاو گەڕا
سەدەها ساڵ لە مەرگی ئادەم تێ پەڕا
بەڵام درێغ
ئادەمێتی وەنەگەڕا
***

ئەم سەدەیە

رۆژگاری مەرگی مرۆڤایەتییە

سینەی دینا لە سیفاتی چاک خاڵییە

باسی پاکی و نەفس بەرزی و پیاوەتی بێ عەقڵییە

باسی عیسا و موساو موحەممەد بێ جێیە

سەدەی پیاوانی وەکوو مووسا چۆمبی یە

***

ئەمن کە لە ژاکانی یەک لقە گوڵێ

لە نیگای بێ دەنگی منداڵێکی نەخۆش

لە هاواری کەناریەکی ناو قەفەس

لە غەمی تاڵقە پیاوێکی زنجیرکراو

تەنانەت هی پیاوکوژێکی لەدار دراو

دەڕژێتە چاوم فرمێسک و دڵ پڕ دەبێ

ئەم رۆژانە پێکم پڕیەتی لە ژەهرو

گۆزەشم پڕ لە زەهری مار

چۆن ئەتوانم بەمەرگی ئەو باوەڕ بکەم؟

***

قسە لەسەر ژاکانی یەک گەڵا نیە

وای دارستان بە بیابان تەبدیل ئەکەن!

لەبەرچاوی خەڵکی دەستی خوێناوییان ئەشارنەوە

هیچ ئاژەڵێک بە ئاژەڵی تری ناکا،

ئەوەی ئەم نامرۆڤانە بەسەر مرۆڤی ئەهێنن

***

قسە لەسەر ژاکانی یەک گەڵا نیە

بڵێین مەرگی کەناری لە ناو قەفەسا مەرگ نەبوو

بڵێین هەرگیز لە جیهانا یەک چڵە گوڵیش نەڕوا

بڵێین جەنگەڵ هەر لەئەسڵا بیابان بوو

لە چوڵێکی نەفەس گرا،

لەناو خەڵکی بەم هەموو نەهامەتییە خۆ ڕاگرا

باس لە مەرگی ئەوین و خۆشەویستییە

قسە لەمردنی مرۆڤایەتییە

*****

دوا پێکی ئەم جامە

هەمولن ئەپرسن
"-لە خورەخورِی سیحراویی ئاوا
-لەشەکانەوەی دڵگیری گەڵا
-لەیاریی هەوری سپیی شینایی بەرزو هێمنا
-چی نیهانە وا
بەرەو قولایی خەیاڵت ئەبا؟"
"-یا لە خەڵوەتی کپی کۆترا
-لە هەوڵی بێ ئەنجامی شەپۆلا
-لە پێکەنینی ئەم جامەدا یام
-چی نیهانە وا کە چەندین سەعات
ورد تێی ئەڕوانی وا کش و سەرسام؟"
نا نەلەبیری هەورو ئاوام من
نەبیری گەڵام
نەئەو شیناییەی وا بەرزو هێمن
نە ئەو ئاگرە داغەی خزاوە بۆ ناو دڵی جام
نەهی تەنیایی کپی کۆتران
نا من لە بیری ئەمانەدا نیم.
سروەی درەختان لە بەیانییا
سەمای عەتری گوڵ لە ئامێزی با
هەناسەی پاکی گولاڵە لەناو سینەی کوێستانا

رازو نیازی پەرەسێلکەکان لەگەڵ بەیانا
ترپەی پەیاپەی دڵی کائینات لە پەڵە گەنما
ڕەوتی ڕەنگ و تین لەگۆنای گولا
هەموو ئەمانە ئەبینم، ئەبیەم
بەلام من بیری هیچ کامیان ناکەم
من تەنیا لەتۆ بیر ئەکەمەوە
ئەی پاکت چاکی
لەبیری تۆدام تەنیاو تەنیا
هەموو ئان ودەم
لەهەر شوێنێ هەم
حالم هەرچی بێ بیری تۆ ئەکەم
ئەمە بزانە
بەس تۆ بزانە
وەرەلام ئەتۆ
بمێنەرەوە لای منی تەنیا
بمێنەوە تۆ
لەجێی مانگەشەو تاریکە شەوان
تۆ بدرەوشێوە
لەجێگەی هەرچی گوڵی دنیایە، گیانم بەقوربان
تۆ پێ بکەنە
ئەوا من کەوتووم لەبەر پێی تۆدا
لەمووی بڵندت برێسە هەودا
تۆ خۆت بمگرە

تۆ خۆت بم بەستە

خۆت بکە داوا

پەرەسێلکەکان، وەلامەکانیان خۆت بیدەرەوە

داستانی هەور خۆت بیگێرەوە

بمێنەوە تۆ

دەسا لە دڵی پیاڵەی وجوودا

تۆ خۆت بجۆشە

لە پێکی گیانم ئەم یەک نەفەسەم لە دڵا ماوە

دەسا دوا پێکی ئەم جامە بۆشە

تۆ خۆت بینۆشە

*****

شەرابی شیعری چاوەکانی تۆ

خەیاڵێکی کورت لە شەوێکی بێ بەیانیدا

تا بەیانی من ئیمشەو خەو نامباتەوە
بیرو هۆشم یەکپارچە لای بەیانییە
لە خواستنی تۆ وجوودم لێوان لێوە
زەمان لەناو نوێنی شەوا نوستوو و بێدار
هەوا کپ و شەو خامۆش و ڕێگەی ئاسمان کراوەیە
خەیاڵم هەر وەکوو کۆترە کێوی دەدا لە شەقەی باڵ...
بۆ ئەوێ کە قەرەجە جادووگەرەکان پرچی شەوگار دەهۆننەوە
بۆ ئەوێ کە ئەستیرەکان لەسەربانی تەلارەکان مەشخەڵیان
دادەگیرسێنن
بۆ ئەوێ کە کاهینانی پەرستگای تار، ڕەنگ لێ دەدەن
بۆئەوێ کە لەپشت پەردەی شەوگارەوە کچی خۆری بەیانی ئارایش
دەکەن
ئەو بەیانییە پڕ لە سیحرو خەیاڵییە
ئەو بەیانییەی ڕێگای خەوی من گیراوە
ئەو بەیانییەی لەسەر پەردەی خەیاڵی من نەخش بووە
ئەو بەیانیەی کەوا ڕۆژی ژووانمانە
ئەو بەیانییەی ڕۆژی ئامێز و ڕامووسانە

ئەو بەیانییە، ئەو بەیانییە...

...تا بەیانی من ئەمشەو خەو نامباتەوە!

***

زەمان لە پێخەفی شەوا نوستوو و بێدار

تاریکایی تەون ئەچنێ

لەدەست شنەی ساردی پایز، چرای مانگ لەرز گرتوویەتی

دڵی بێ ئۆقرەو ئارامم پڕ لە تاسە

چاوم بۆ هەرلا دەروانێ، بەیانییە!

لە پشت تاریکیی شەوەوە، بزەی سەحەر نیشانییە

کەنارییەکان سروودی بەیان دەخوێنن

***

...لەوێدا من چاوەڕێی تۆم لەناکاوا

دەتبینم لە دوورەوە دێی

لە دوورەوە دەتبینم وا پێ دەکەنی

لە دوورەوە دەتبینم وا دێیتە پێش و پێدەکەنی

نیگام مات لێت رادەمێنێ

هەموو جەستەم دەبێتە چاو

دەتبینم لە ئامێزمدا

فرمێسکی شەوقم دەبێتە شەونمی سەر پەڕەی گوڵی روخساری تۆ

جەستەم لەناو بادەی شیعری چاوی تۆدا دەسووتێنم

شیعرت لەبۆ دەخوێنمەوە

شیعرم بۆ دەخوێنیتەوە

بزە شیرینەکانت گشت بە ماچ دەچنم

***

ئەگەر بەختیش یاریم بدا

لە باوەشتا...

... ئەی درێغا!

***

تاریکایی تەون دەچنێ

لەدەست شنەی ساردی پایز، چرای مانگ لەرز گرتوویەتی

هەوا کپ و شەو خامۆش و ڕێگای ئاسمان کراوەیە

زەمان لە پێخەفی شەوا نوستوو و بێدار

*****

باوەڕ بە بەهار بکە

پەنجەرەکە بکەرەوە، کەوا نەسیم
ئاهەنگی
رۆژی لەدایکبوونی ئەقاقییەکان سازدەکات
بەهاریش
لەسەر هەر چڵ و لەپاڵ هەر گەڵایەکدا
مۆمی داگیرساندووە
***
هەموو پلیسرکەکان گەڕانەوەو
قاوی تازەییان دا
یەکپارچە کوڵان پڕ ئاوازە بووە
درەختی گێلاسیش
دامێنی پڕ گوڵ کردووە
***
پەنجەرەکە بکەرەوە، هاوڕێ
هیچ لەبیرتە
کە زەوی تینوویێتییەکی کوشندە سووتاندی؟
گەڵاکان ژاکان؟

تینوێتی چی بەسەر جگەری خاک هێنا؟
***

هیچ لە بیرتە؟
لە تاریکی شەوە درێژەکاندا
زللەی سەرما چی بە ڕمز کرد؟
یا بە سەرو سینەی گوڵە سپیەکان
نیومشەو، بای تووڕە چی کرد؟
***

دە ئێستا باوەر بە موعجیزەی باران بکە و
سەخاوەت لە چاوی مێرگدا ببینە
خۆشەویستیش لە گیانی نەسیما
کە لەم کوڵانە تەنگەبەرەدا
بەو دەستە خاڵییانەوە
ئاهەنگی رۆژی لەدایکبوونی ئەقاقییەکان
دەگێڕێ!
***

گیانی خاک بووژاوەتەوە
تۆ بۆ وەک بەردی؟
تۆ بۆئەوەندە دڵتەنگی؟
پەنجەرەکە بکەرەوە و
باوەڕ
بە بەهار بکە
*****

کۆچ

مرۆڤ دیسان پەنا دەباتە بەر جەنگەڵ!

ئەداتە کێو!

پەنا ئەباتە بەر ئەشکەوت!

***

تۆ بەگەرمی رۆڵەکانت دەنووسێنی بەسینگتەوە

وەکوو قەرەجی ماڵ بەکۆڵ، هاوسەرەکەت

لەناو ئاگرو خوێناوا بەدوای خۆتا بەکێش دەکەی

بەردەمیشت تەقینەوەی تۆقێنەرە

دۆزەخی ترس دەم داپچڕاو،

شارەکانیش لەناو دوکەڵ و کڵپەدا هەموو سووتاو

هێلانەکان تێکدەچن، پاک

ئارەزووەکان دەچنە ژێر خاک!

***

خەیاڵ نیە هۆ گیانەکەم!...

تەقەی فیشەک بەرز و هاوارو ناڵینیش بەردەوامە

بریقەی چەک خۆری شەرمەزارکردووە!

چۆن نابینی ئەم گشت جەورە؟

چۆن نابیستی ئەم هەموو ناڵەو هاوارە؟

دەنگی گریانی خوێناوی مندالانی عەدەنییە،

سەلای لەرزۆکی دایکانی ڤێتنامییە،
کە لە پرسەی خۆشەویستانیاندا دەگرین
چەند رۆژێکی تریش نۆرەی من و تۆیە،
کەیا پرسە بۆ کورگەلی خۆمان بگرین!
وەیا بۆ کوشتنی کوڕی خەڵکی تر چمکی لێ هەڵکەین!
یاخود بۆ کێو،
بۆ دارستان
یا بۆئەشکەوت
پەنابەرین!

***

-بابە! چۆن دەچیە لای پزیشک
تۆ کە چاوت تاریک و ڕێگە باریکە؟
بەویستی خۆت یەک هەنگاو ناتوانی بنێی!
بە ویستی خۆت یەک بست ناتوانی بچیە پێش!
لافاوی ئاسن لە ڕێگەکانا جۆش ئەدا!

***

تۆ، ئەی نەنووستوو شەوو رۆژ، بە سواری ئەسپ،
-لە رۆژگاری گەنجێتیدا- لەسەر چیاو ناو دۆڵ و دەشت،
تۆ ئەی ڕێبواری ڕێگەی پڕ چقڵ و گابەرد،
ئێستا لە رۆخی شەقاما، بسووتێ بە چاوەروانی!
لەناو ئاگری ئەو رقەی ناو گەرووتا،
پەڕینەوە تاکوو ئەوبەر، کە ناتوانی!

کێ گوێ بە مووی سپیت دەدا؟

کێ هەیە بۆ یەک هەنگاویش دەستت بگرێ؟

منیش – کە ڕادەکەم لە دووت– خۆشحاڵم وا

لەم شارە بێ ڕەحمەی ئێمە، چاوانی تۆ

ئەم مرۆڤە بێ بەزەییانە نابینن!

***

بابە، وەگەڕێ ماڵەومو لەگەڵ دەردی خۆتا بژی

گەرچی چاوانت ئەم ژیانە نابینن

چ باک! کە گوێ و میلی رادیۆت کراوەیە:

–" هەزارو شەش سەدو یەک کەس وا ئەمرۆکە

بەئاگری تۆپەکان گیانیان لەدەست دا!

وەبەهەڵە چەند گوندێکی خۆیی لەجێی

ماڵی دوژمن، فرۆکە بۆردومانی کرد..!"

***

گەرووی وشکم قین بەتوندی دەیگوشێرێ

پاروو لە قورگی منداڵەکانمدا بەگیر وەستاوە

ئاخر ئەوان نەیاندیوە کە پیاو بگرێ!

***

گریەی ناوێ، کە کوشتاری بێباکانەی دوژمنەکان

لەبەر ئاشتی و پاراستنی ئازادییە!

هەر گوللەیەکیش کە سنگێ شەقار دەکا

دەسکەوتێکە: کە دنیا دەبێ بە بەهەشت!!

***

بابە، غەمی تۆ ئازارم دەدا، بەڵام
خەمێکی گەورەی ترە من دەکرۆژێ:
وەرە با بیربکەینەوە
لە خاکێکی نەهامەت دیو،
کە دەنگی ناڵە دەچۆڕێ لە دەست قامچی
لە ماڵانی وێران کراو
لە کۆمەڵی بێدەنگکراو
لەدەشتی چۆڵی هەڵقرچاو
کە بەیەکجار گەلاو گوڵ و زەکی سووتا!
لەو کێڵگانەی کەوا لە جێی گەنمی زەرد
بڵێسەی سوور،
بەرەو هەرچوار گۆشەی ئاسۆ کڵپە دەکا.
لەو چاوانەی کە برسی بوون،
لەو دەستانەی کە درێژبوون،
لە تەرمی منداڵێکی ناو مەرمەزدا
لەو ژیانەی کەتا ئەبەد بەسەرچووە لە جەستەیدا!
***
وەرە، هۆن هۆن بگرین لە بۆ حاڵی بەشەر
کە ناتوانێ لەگەڵ برای خۆشیا ژیان بباتە سەر
وجوودێکی ئاوا پیرۆز لەکوێ دەتوانێ هەڵ بکا؟
رەشمەیەکی ئاوا پساو بۆ کوێ دەتوانێ مل بنێ؟
گرمەی فیشەکێک وەڵامم دەداتەوە:
- ئەداتە کێو!

پەنا ئەباتە بەر ئەشکەوت!

مرۆڤ دیسان پەنا دەباتە بەر جەنگەڵ!

****

ئەی هەمشە چاك

لە کانیی لوتفی بێرۆختا
ماسییەکم هەردەم تینوو
مەوجی چاوی میهرەبانت
ئەمبا چۆن بکا ئارەزوو
***
لەبن باڵی مەلی بزەت،
لەژێر خۆری گەرمی ماچت
ئەی کانیی پاک! ئەمن قوم قوم
دەتریژمەخوار بۆ ناو گەرووم
تاپڕکەم گیانم لەگیانت
***
ئەی هەردەم چاك!
ئەی هەمیشە ئاشنا پێم!
تا هەموو رۆخە دوورەکان،
تا هەر کوێیەک چاو بڕدەکا
عەتر و و گۆرانی و پێکەنین،
لە ئامێزتا مەلە دەکا!
***
ماسییەکم هەردەم تینوو

ئەی سەرچاوەی دەرخشاوە

یەک سات ئەگەر بەجێم بێڵیّ

ماسیت گیانی لەدەست داوە!

*****

لە بێدەنگییەوە

ئازار

نازانم و

-ئەمەش مایەی ئەشکەنجەیەکی سەختمە-

کە بۆ مرۆڤ، ئەم دانایە،

پەیامبەرە

لە هەوڵیدا:

-کە لەرادەی موعجیزەشی رەت کردووە-

کەچی پەیی بە موعجیزەی خۆشەویستی نەبردووە،

لەبەر چییە؟

***

لەبەر چییە

کە هێشتاکە

میهرەبانیی نەناسیوە؟

وە نازانێ لەتوێی زەردەخەنەیەکدا

چ شتگەلی سەرسوڕهێنەر شاراوەیە!

***

من لام وایە، لەم دنیایە

چاک بوون -بە خوا- لە گشت شتێ ئاسانترە

وە ناشزانم،

بۆچی مرۆڤ،

بەم رادەیە

لەگەڵ چاکی

بێگانەیە.

ئەمەش مایەی ئەشکەنجەیەکی سەختمە!

*****

کەسێکی تر لە مندا

لەپشت ئەم چارشێوی زمردەخەنەیەوە
لەپشت ئەم نیگا شادەوە
روخساری بێدەنگی مرۆڤێکی ترە
پیاوێکی تر کە ساڵهای ساڵ
لەخامۆشی و تەنیایی بێ بڕانەوا
بێ هیوا، بێ هیوا، بێ هیوا
ژیاوە
پیاوێکی تر کە لەپشت ئەم چارشێوی زمردەخەنەوە
هەمیشە و بەهەر بۆنەوە
پڕ بەدڵ هۆن هۆن گریاوە!

پیاوێکی تر لەپشت ئەم نیگا شادەوە دانیشتووە
پیاوێکی تر کە شانە ماندووەکانی
کێوێک ئەشکەنجەی نارەوای هەڵگرتووە
پیاوێکی کەنەفت کە چاوی
بێدەنگانە چیرۆکی غەم دەگێڕنەوە

لەپشت چارشێوی خەندەوە
دەنگی قامچی دێتە بەرگوێ:
-لەسەرخۆ!

لەسەرخۆ!

لەسەرخۆ!

لەسەرخۆ!

لەدرزە سوورەکانەوەش

یەکرێ ئەچۆڕێ خوێنی گەش

لەسەر گۆنای ئەم سیسەڵە بێ قسەیە

پیاوێکی تر لەپشت ئەم چارشێوی زەردەخەنەیەوە دانیشتووە

بە نیگای خەڵتانی فرمێسک

بە دڵێ گوشراو لە مشتا

خەنجەرێ شکاو لە سینە

خەنجەرێ چەقیو بە پشتا

خۆزگە ئەکرا ئەم نیگای بە ئەشک گیراوە

بەسەر جیهانێکی ترا پەخش بکرێ

خۆزگە دەکرا ئەم دڵە توند هەڵگوشراوە

-بێ نرختر لەهەرچی پارەیی قەڵبە-

لەژێر ئاسمانیکی تردا سەودا بکرێ

خۆزگە دەرکرا لەم ئەستێرە کوێرانەوە

بەرەو کاکێشانێکی تر فیرار بکرێ

ئەم قسەیە بەکێ بڵێم

کە وا ئازارێکی ترە، لەدەستی خود فیرارکردن

وە ئەم ژەهرە جۆراوجۆرە

وەک ئاوی پاک هەڵقوراندن

ئەی کەنارە نادیارە نەمرەکان

ئەم تێکشکاوە دان بەخۆدا گرتووە

لە کام جێگا پەنادەدمن؟

ئێوەش کەوا دڵتان داوە بە قسەی من

ئەمە مرۆڤێکی ترە

گفتوگۆتان لەگەڵ دەکا

پیاوێکی تر کە شیعری من

ڕەنگدانەوەی ناڵینی تاساوی ئەون

*****

هەمیشە تۆی

شەوان کەهەر بێدەنگییەو بێدەنگی و تار
خەیاڵی تۆ بانگم ئەکا لە نادیار
خەیاڵی تۆ لە حەز ئەمهێنێتە فڕین
شەوان کەهەر بێدەنگییەو بێدەنگی و تار
شەپۆلی ئاهەنگت لەدوور ئەگاتە لام
تۆ دەریا ومن تینووی عەشقت، وەک ماسی وام
ئەم گڕەی سات بەسات لەگیان کڵپە ئەکا
لەگەرمی ئەم تاسەیەم چاک خەبەر ئەدا
ژوانی تۆ گەر ڕۆژی ئەزەل بێتە دەستم
بە لەززەتی چاولەڕێیی من هەر مەستم
ئەی عیشق من خاوەنی دنیام خاوەنی تۆ
هەمیشە تۆی، تۆ چی بڵێی، چیت بوێ تۆ

*****

تۆ لێرە نی تا ببینی

تۆ لێرەنی تا ببینی
کەچۆن عەترت لە قولاّیی ساتەکانا پەخش بووە!
کەچۆن وێنەت لە بریقەی شووشەکانا نەخش بووە!
چۆن جێگات لە گیانی ژینا کەسک بووە.
***
پەنجەرە هەر کراوەیە
تۆش لەبەرزی هەیوانەوە باغ سەیرەکەی
درەختەکان، چیمەن و گوڵی شەمدانی
لەو زەمزەمە شیرینەی تۆ، لەو زەردەخەنە نەرمەی تۆ
لەو نیگا پڕ لە هەتاوەت وردەبنەوە.
***
چۆلەکەکان
کەلەبەر دیارنەبوونی تۆ
رووی تۆمەتیان کردۆتە من
بەناوت بانگت لێ دەکەن
هێشتا لەسەر ترۆپکی سنەوبەرەکانەوە
تەماشای وێنەی تۆ دەکەن
لەکەناری باخچەکەدا
لەژێر درەخت
لەگوێ حەوزا

لەئاوێنەی پاکی ئاوا

***

تۆلێرەنی تا ببینی

چۆن سەدای شیعری نیگای تۆ

تێکەڵ گۆرانی من بووە!

تۆلێرەنی تا ببینی چلۆن شنەبای گیانی تۆ

لەباخی بێ چرۆی منا دێت و دەچێ

***

ئای لەو هەموو نیوەشەوەی

کە لەپەڵەهەوری سپیی لەوحی ئاسمان

وێنەی تۆم دروست کردووە

بەوجۆرەی دڵ ویستوویەتی

***

ئای لەوهەموو نیوە شەوەی-کاتێ هەوری حەزلەیاری-

هەر لەحزە هەزار دەموچاو رەسم دەکا

من بەیەک چاوتروکاندن

لەناو ئەو هەموو روخسارا

یەکسەر تۆم ناسیوەتەوە

***

ئەڵێی خەوە

کت و مت هەر ئەڵێی خەوە

چراو دیوار، ئاوێنە، گشت بێ تۆ خەمبار!

تۆ لێرە نی تا ببینی

لەگەڵ دیوار
وەکوو یەک دۆستی میهرەبان
دەربارەی تۆ قسە ئەکەم!
تۆ لێرە نی تا ببینی
چۆن لە دیوار وەڵام ئەبیەم!
***
تۆ لێرە نی تا ببینی چۆن لەدووریت
تۆزێکی قورقوشمینی خەم
باڵی بەسەر هەموو شتێکی دڵمدا راکێشاوە
تۆ لێرەنی تا ببینی دڵی تەرمم
بێجگە لە تۆ بیری لەلای هیچ نەماوە

لەزەردەپەری نامۆدا
لەم دالآنی تاسەیەدا
باڵندەکان کپ و خەمبار
ئەستێرەکان بێحاڵ، بێزار!
لەم هیوا بێهودەیەشدا
چاوانی من
دوو مۆمی گیان سووتاوی بەردەوام بێدار
تۆ لێرە نی تاببینی!

*****

لە نەرمایی شەوا

شەو هێندە نەرم، ئەتوانی ئەستێرە بچنی
هەر ئەستێرەم بویستایە دەستم ئەگەیشتە کنی!
نەک لەسەر بان،
بەڵکوو لەبن دەوەنەکان!
لەناو ئاوێنەی یەک یەکی ئەستێرەکان تۆم ئەبینی!

لەناو دەشتی بێ پایانا
نیوە شەوان
بێجگە لەمن کە بەخەیاڵی تۆ وێڵ بووم
بێجگە لە من کەلە پەناتدا دەسووتام، غەریبانە
بەس ئەستێرە بوو دەگرا
بەس شنەبا بوو دەگەڕا.

*****

شکۆی ڕووان

خاک چۆن هەناسە ئەدات؟ دەی بیرکەینەوە
***
چ زەمهەریرێکی سەیر!
روخساری هەتاو شکا
بزرکا سینەی زەوی
زراوی بەرد یەکالأ!

باڵندەکانی هەوا پۆل پۆل تەسلیمیان کرد گیان!
گوڵهێنەرەکانی مێرگ بۆ هەتا هەتا ژاکان
لەئاسمان و لە زەوی ترس لە کەمیندا بوو
لە بێکاتی زەمانا، مەرگ لەبەر دەگا بوو!

مەر جیهان کۆتایی هات؟
ئاسمان وەڵامی نەبوو
باغ دیسان پێ ئەکەنێ؟
هیچ کەس دڵنیا نەبوو
چ زەمهەریرێکی سەیر...
***
خاک چۆن هەناسە ئەدا؟
با فێربین:

***

ئەوا شکۆی ڕووانە:

سەرەتای مانگی نەورۆز!

ئەو هەموو بەفرە سووتا!

ئەو هەموو گوڵە پشکووت!

ئەو هەموو ڕەنگە نەخشا!

***

زەوی وا فێری کردین

لەبەردەم کارەساتا دەستەو ئەژنۆ نەکەوین

مەگەر کەمتر لە خاکین؟

زەوی هەناسەی دا بۆ ئێمە هەناسە نەدەین؟

*****

مرواریی خۆشەویستی

ئێمە ، هەمان کۆمەڵی پەرش

بە یادی "نیما"وە، خاوەنی هۆنراوەی " لەی خەڵکینە"

شەپۆل وەک کێو دەهات و دەیدا لە کەنار

***

لەدڵی تاری شەپۆلی دەنگ بەرزەوە

کە خنکاوێکی بەناخیا دەبردە خوار،

وە بە مشتیش بەسەر هاواریا دەیماڵی

نەعرەتەیەک، ماندوو و خوێنین،

لە مرۆڤایەتی داوای یاریی دەکرد:

-"ئەی خەڵکینە..

ئەی خەڵکینە.."

گوێمان لێ بوو ئێمەو نەچووینە کۆمەکی!

بەو خەیاڵەی قەزاو قەدەر،

بەڵکوو رێگەی بکەوێتە ئەو ماندووە!

"لە غەیبەوە دەستێ بێت و کارێ بکا!"

هیچ یەکێکمان لە جێگەی خۆمان نەجوولاین!

قۆڵەکانمان لێ هەڵنەکرد

دەستمان نەدایە دەستی ئەو خنکاوەی ناو مەوجی بەلا،

هەتا-بەڵکوو- لەو تەهلوکە قوتاری کەین،

تا رەوانەی کەناری کەین!...

***

شەپۆل دەهات و وەکو کێو دەرژایە رۆخ.

بە ناڵەیەک،

که تێکەڵ بە کپی دەبوو.

لەگەڵ ئەو خنکاوەی کە لەو تەنگانەدا،

چنگی گیر دەکرد لە کەفی ئاو و هەوا،

ئامبازدەبوو...

***

بێئاگا بووبن،

لەوەی کەوا ئەو بەدبەختەی لە گێژەنی دەریادا وا گرفتارە،

ئەو بەدبەختەی کە بەوجۆرە چارەنووسی نادیارە،

ئەوە منم،

ئەوە ئەتۆی،

ئەوە جیرانە،

مرۆڤە!

ئەوە ئێمەین!

ئێمە،

هەمان کۆمەڵی پەرش،

هەمان تەنیا،

هەر هەمان ئەو تەنیایانەین!

***

هەموو بێدەنگ دانیشتین و تێمان روانی.

بەڵام ئەو دەنگە کپ نەبوو.

"ئەی خەڵکینە..

ئەی خەڵکینە.."

ئەو دەنگە قەت خامۆش نابێ،

لەگشت شوێنێ ئەو دەنگە لە ئاسماندایە!

هەتا هەبێ لە دنیادا، دڵێکی لەرزیو لەدەست جەور،

یا خەیاڵێ پەرێشان بێ،

یاخود چاوێ پڕ گریان بێ،

لەهەر شوێنێ دەستی ئیحتیاجی مرۆڤ درێژ بووبێ،

ئەو دەنگە هەر لە ئاسۆدا زرینگەی دێ!

***

ئاخ، ئەگەر بە دڵ و بەگیان گوێی پێ بدەین

ئاخ، گەر یەک سات وەسوەسەی نان لەبیر بکەین،

" ئەی خەڵکینە"

لە گشت شوێنێ دێتە بەرگوێ.

***

پاش ئەوەی ئەو هەموو خوێنە

ڕژایە خاک،

ئەم گیانەمان لێ شەرم بێ!

ئەم نانەمان لێ شەرم بێ!

ئێمە تەنیا دانیشتین و سەیرمان کرد!

***

لە شەوی تاری جیهانا

لە دەربەندێکی وا تاریک و تۆفانا!

لە ناخی ئەم هەموو بەزم و ئاژاوانا
ئەو کەسەی کەوا لە پەلوپۆ دەکەوێ،
ئەوەی کەوا بە سێدارە بێ نیشانە،
ئەوەی دەستەو یەخەی مەرگە،
ئەو هەزاران و هەزارانەی کە لەناوچوون،
ئەوە منم،
ئەوە ئەتۆی،
ئەوە جیرانە،
مرۆڤە!
ئەوە ئێمەین!
ئێمە،
هەمان کۆمەڵی پەرش، هەمان تەنیا،
هەر هەمان ئەو تەنیایانەین!
***
ئەم هەموو مەوجی بەلایە،
هەست پێ دەکەین لەگشت لایە،
" ئەی خەڵکینە" گوێ بیست دەبین،
باش ئەزانین،
لەغەیبەوە دەستێ نایە
کەچی کەسمان یەک تاقە جار
نا ڵێین با وا موداراتی زۆردارێکی نلدان ناکەین
با قوڵەکانی لێ هەڵکەین
دەست لەناو دەست، لە پانتایی ئاسۆی دەرکەین

تا زانایی و

میهرەبانی

لە ئاسمانی جیهان هەڵکەین..!

***

-"ئەی خەڵکینە...!

وا شەپۆل دێ..."

*****

چرایەک لە ئاسۆدا

لەبەردەمما تا چاو بڕکا دەریایە
چرای ڕۆخی ئاسوودەیی پەیدایە
لەم کەنارە کە من بە بێ دەنگ کەوتووم
غەمم هێندەی دەریا، دڵم تەنیایە
وجوودم پێ بەکوتی خوێناوی موتەعەللیقات
هاژەی شەپۆل لەگەڵم نەجوا ئەکات:
-هەر کەس دڵی دا بەدەریا قوتار بوو
هەر کەس دڵی دا بەدەریا قوتار بوو

من ئەو دڵەم نیە بیدەم بەدەریا
کوتی خوێنین بۆم لاناچێ لە پێدا
نیمە ئومێد کە ئەم جەستە کەنەفتەم
بگەیەنمە ئەو کەنارەی نەپەیدا!

*****

* دڵ بەدەریا دان لە فارسیدا لیدیۆمە بە مانای قیروسیا لێکردن. لێرەدا تەرجەمەم نەکردووە لەبەر ئەوەی لایەنی هونەریی هۆنراوەکە پشت وشەکانی ئەو لیدیۆمە دەبەستێ

سەدەف

سەدجار بیستووتە

هاواری دەریا
زۆرجار بەخشیوتە بە مێرغوزاری
پەپوولەی نیگا
نەتخوێندووە-دیارە- چیرۆکی ئێمە
لەم ناو کتێبە پەرێشانەدا:
هەردەم سەرەتا
وەک شەپۆلی نوێ، پڕ جۆش و بەگوڕ
سروودی تاسەی بەسەرلێوەوە، مەست و ئاوازچڕ

سەرلەبەیانی بەماچی هەتاو گڕ لێ هەڵایسان
شەو لە کۆچی خۆر
رەدووی مانگ کەوتن، دیسان خەڵەتان
دیسان وەگەڕان
دامرکانەوە، هەستانەسەر پێ، روو بەروو وەستان
دیسان خرۆشان!
دیسان تێکۆشان
لە کێشمەکێشی زریان و تۆفان خۆ قوتارکردن
هەزارەها جار سەر بەبەردا دان!
ئەم هەموو هەوڵە بۆ گەیشتن و بۆ ئارام گرتن
ئەو گەیشتنەی دێتە دەست پاش لە،

پەلوپۆکەوتن!

هەردەم کۆتایی،
بەشۆڕ بوونەوە بۆ ناو ناخی خود، خاوێن بوونەوە
لەو سەدەفەدا کە پێی دەڵێن "گیان"، بۆ گەوهەر گەڕان
نەکوو گەوهەرێ کە بێتە خشڵ لە بۆ زولەیخا
دڵێ وەک هەتاو گەرم و روون و پاک
کە بۆ هەمیشە بکاتە نوقمی رووناکی، دەریا

ئەگەر هێشتاکە نەگەیشتوویتە ئەم بێکەنارە
ئومێدی سبەی مەدە بەبادا!

*****

ئاه، باران

هەمیشە لەگەڵ تۆ...

بۆ ئیرانم،ئیرانی نەمرم

ماناى ژيان بۆ من لەگەڵ تۆدا بوونە
نزيك يا دوور
تێر يا برسى
ئازاد، ئەسير
دڵتەنگ، دڵشاد
ئەو ساتەى بێ تۆ ئەگوزەرێ، با هەر نەبێ!
ماناى مەرگم
لە كەنارتا، لەرێگەى سەرفرازيتا
ماناى ژينە.
***
ماناى عەشقيش
لە چارە ما
لەگەڵ تۆدا، دايم لەگەڵ تۆدا، بوونە.

*****

لەبەرامبەر ڕەشاییا

لەبەرامبەر ڕەشاییا

وەستاوە، ڤیت

تاکو تەنها، تەواوی شەو

لە قسەیا ڕووناکییە،

ئاگرە لەسەر زمانی

لەسەر لێوی هاوارە:

مۆم.

***

گەر ڕێگە لە تیشکی بگرن، کڵپەکان زیاتر هەڵدەستێن

تاری هەڵدێ کە مۆمەکان دادەگیرسێن

ڤیت- وەکوو مۆم- بڵێی ئاخۆ ڕابوەستێ

لەبەرامبەر ڕەشاییا

یەک نەفەر لەم جەماعەتە؟

*****

بۆ گوڵە هەمیشە نامۆکان

ڕێگای ئێوە هەمیشە پانتایی جادەکانە!
هێلی بەینی شارەکان
هەمیشە ڕێرەوتانە

ئەگەر لەسەر ڕێگادا
لەسێبەری درەختێ
لە رۆخی روبارێکا
بەرەو سفرەیەک راخەن
زەوی، ئاو، چیمەن، گوڵ، گیا
کەم تازۆر هەمان فەزان
کە بەچاوتان ئاشنان
***
ئێوە ئەو کوێرە ڕێیەی کە بە ناو سەوزاییا،
بۆ ئەوسەی دەشت ئەچێ
ئێوە ئەو دارستانەی لەدامێنی چۆم ونە
هەتا سەیرێکتان نەکرد!

ئێوە بەرەو لای گوڵە هەردەم نامۆ ونەکان،
ئێوە بۆ سەیری گوڵی "هەمیشە چاوەروانی"،
گوڵی "هەمیشە بێ هیوا"

هەنگاوێکتان نەناوە!

***

ئێوە گوڵی " چرای کانی"،

گوڵی " بووکی مانگ"،

گوڵی "بەهاری کێو"، تان نەدیوە

گوڵی "نیگای هەتاو" تان نەچنیوە!

***

وەک تیشکێک لە درزی تاشەبەردەوە

ناسک، لاواز

بەهاری عەتر و رەنگ

وەنەوشەی کاڵ و سپی

پشکوت و سەری دەرهێنا

تەماشای چیاو هەور و ئاسمانی کرد

تامی هەوای رۆژی کرد

سەری بۆ مانگ هەڵبڕی و

بازووانی تینووی حەزی کردەوە

دیسان بازووەکانی داخست و

ئاهێکی هەڵکێشا

سەحەر وەڵامی سڵاوی خۆری دایەوە

سەرێکی کێشا بەرەو رێگا

نەدەنگی پێی ڕێبوارێکی بیست

نەلەسەر ئاوریشمی زولفێک ئارامی گرت.

دانیشت و سووتا

بەهاری عەتر و رەنگ لەدەستی هەڵات و

شکا و

ڕژا!

***

وەکوو گوڵێکی نامۆ

هاتمە مەیدانی وجوود

لەچاومروانییەکی نادیاردا

بەدرێژایی تەمەنم هەناسەبڕکێم بوو

هەزاران کاروان تێپەڕین

هەزاران ڕێبوار گەیشتن

هیچ کەس منی نەبینی

هیچ کەس منی نەچنی!

*****

نامەوێ بمرم

نامەوێ من بمرم، ئەبێ بە کێ بڵێم؟
لەکوێ ئەبێ هاوار بکەم؟
لەژێر کام ئاسمانەدا،
لەسەر کام کێو؟

تا تۆفانی ئەم خەمە پەی ببا بەگشت گەردی وجوود،
تا بگاتە کەشکەشانی فەلەک سەدای ئەم هاوارە!
لەکوێ ئەبێ هاوار بکەم؟

فەزا کپ و رێی قەزا دوور
زەوی کەڕو ئاسمانیش چاوی بێ نوور
نامەوێ من بمرم، ئەبێ بە کێ بڵێم؟
***

گەر ناشیرین، ئەگەر جوانە
ئەگەر بەرزە یا بێ مانا
من هەزار جار
ئەم دنیای فانیەم لەو دنیا باقیە خۆشتر دەوێ.
***

گەرچی باری خەمم لەهەڵگرتن نایە

وجوودم هەرچەندە پڕ دەردو بەلآیە
نامەوێ هەر لەم دنیایە دەست هەڵگرم!

جەستەم تەنراوی ئەوینی مرۆڤگەلی چاکی ڕەندە
بە هەزار داو دڵم بەم خەڵکە،
بەم خۆرە، بەئەم مانگە
بەم خاک و ئاوە...
پابەندە.

لە زیندووبوون مەبەستم هەر ڕەوتی خورد و خەوم نیە
توانای سەیری دنیای وێلی ناو ژان و ئەشکەنجەم نیە
تاقەتی هاودەمیی گوڵ و کۆڕی سازو بادەم نیە.

جیهان نەخۆش و ڕەنجوورە
ئەو دوو ڕۆژەی کەدەبێ لای ئەم نەخۆشە بەسەر بەرم
نامەردییە ئەگەر کەمێ ئێشی گیانی هەڵنەگرم
***
من نامەوێ بمرم بەڵکوو مرۆڤ فێری خۆشویستن کەم
بژیم هەتا دادپەروەری هەلایسێنم
هەتا ئەبەد عاقڵی و میهر لەسەر عەرشی زەوی دانێم
لەبەرپێی سبەینێگەلی باشترا گوڵ بوەشێنم
کام سبەینێ، کەم جیهانە!
جیهانی پڕ عەشق و گوڵ و مۆسیقا و نوور...

نامەویٚ بمرم، ئەی خودا!

ئەی ئاسمان!

ئەی شەو!

من نامەویٚ

من نامەویٚ

من نامەویٚ

مەگەر زۆرە؟

*****

خۆشەویستی بکەن

ئەی گشت خەڵکی، لەم دنیایەدا چی ئەکەن؟
عومری گر انبەهاتان چۆن بەسەر ئەبەن؟
هەرچی لەم جیهاندایە بەدەست بێنن
هیچتان نیە ئەگەر دڵتان بە عەشق نەدەن

ئێوە ئەگەر دڵ تەسلیمی ئەوین نەکەن
بەئەستێرەش ئەگەر بگەن، پولیّ ناکەن
عیشق بکەن
خۆشەویستی ئەنجام بدەن!

*****

گڕی بێدار

ئەمەوێت و ویستوومی تا نەفەسم بوو
ئەسووتام لە حەسرەتا و عیشقت بەسم بوو
ئەوینی تۆم بەسە، ئەم گڕە بێدارە
چرای شەوی درێژی ناو قەفەسم بوو
بەختی سرکم ساتێ هات و زوو تێ پەڕی
غەم بوو کە دایم دەستی لەناو دەسم بوو
دەستی من و باوەشی تۆ، ئاخ یەک تەمەن
تەنیا یەک سات لەگەڵ تۆبوون، هەوەسم بوو
بەخوا بێجگە لەیادی تۆ کەس شک نابەم
حاشا گەر غەیری عیشقی تۆ هیچکەسم بوو
ئەی عیشق سیمای مەسیحایی خەمباری تۆ
لە غوربەتی ئەم زەحمەتا گشت کەسم بوو
باڵ سووتاو و زمان بەسراو کۆی تۆم جێ هێشت
رۆشتم، بەخوا تەنیا تاسەی تۆ بەسم بوو.

*****

گەڵاو با

بەناو گۆرانی گەڵادا، گەڕا با
بەدەم باوە گەڵاکان هاتنە لەرزین
هەرچی گەلای وشک بوو کەوتە زەوی
باغ ناڵی:
-"دەک با نەمێنێ!"

گەڵا خۆی وشک هەڵاتبوو، با بردی،
سەیرم لێ دێ، کەچی بوو تاوانی با؟
با هەرگیز دوژمنی گەڵا نەبووە
هیچ خەتای بای تیا نیە مەرگی گەڵا.

ژیان تۆزە تۆزە دەپووکێنەوە
وەکوو گەڵا وشک و ژاکاوی دەکا
لەناکاو مەرگ دێـت و دەیبا وەکوو با
دەی ژیانە یا مەرگ دوژمنی دەکا؟
***
گەڵای وشکم بەچڵی وجوودموە
ئەبێ کەی بێ ئەو زریانە بمگاتێ؟
دەی تۆش هاوڕێ تۆزە تۆزە مەمکوژە!
تا حەزنەکەم بەم زووانە بمگاتێ!
*****

دەنگێک لەسەنگەرەوە

دەستی من بگرە کەوا ئاو لەسەرم تێپەڕی
خوێنی روخسارم بشۆ، تیر لەپەڕم تێپەری
لەناو ئەم دوکەڵەدا وەک گڕ سەرم هەڵهێنا
هەتا ئەم شەوە لەبەر چلوی تەڕم تێپەڕی
تاسەی رزگاریم دەرگای زیندانی غەمی شکاند
بۆنی خۆشی بەربەیان لەسەنگەرم تێپەڕی
بەهاورێکانم بڵێن: " دوای سۆراغی وەتەن کەوت
لەهەرشوێنێ کە گەردی خۆڵەمێشم تێپەڕی
لەهەر دڵۆپە خوێنم چەندین هەتاو پشکوتن
هەرجێ کە پارچەی دڵی پارەپارەم تێپەڕی
لەناو سۆمای چاومدا نەخشا باخی پڕ لەگوڵ
کاتێ ناوی نیشتمان لەدەفتەرم تێپەڕی

*****

لە هەواری ئاشتییەوە

یەک ئاسمان پەلەوەر

یەک ئاسمان پەلەوەر، بەرملاّ و لەسەر چڵان
لە ناو باخچەی بەیانی،
یەک ئاسمان پەلەوەر
خەریکی خۆتەڕکردن،
لە ناو سەرچاوەی بادا
یەک ئاسمان پەلەوەر،
لەناو فەرشی گیادا
ئازاد و دڵشاد و مەست.
لەپشت شووشەکانەوە
نالینی رقێک دەڵێ:
نەمێنێ قەفەس!

*****

تاقانەیی

بۆ سوهراب سپهری

لەسەر ترۆپک ڕاوەستام

باوەشم کردەوە

جەستەم بە سروەی بەیان و

گیانیشم سپارد بە هەتاو

***

گیانی تاقانەیی

لەگەڵ خۆر وئاسمانا،

لەگەڵ بەرد و نەسیما،

لەگەڵ ئاوو لەگەڵ گیا،

دەگەڕێ بەناو تانوپۆی منا

***

شەپۆلێکی نەرم، چنراو لە جەوهەری جیهان،

تا قووڵایی حەوت پەردەی جەستەی هەڵدڕی

" من" ی لەجەستە رفاند و

" ئێمە" جێ ما و

لە نەمریدا خۆی دییەوە

*****

ئێستاش بە زمانی فرمێسک...

من بە زمانی باڵندە، مانگ، شنە، ئاو
بۆ خەڵکی ئەم زەمانە زۆر وتارم هۆنیوەتەوە

لەسەر زمانی گەڵا، من
ژانی دارم
لەژێر قامچیی بێرەحمی باو بروسکەدا
خستوتە بەرچاوی گێتی

لەسەر زمانی باران، من
ماتەمنامەی درێژم زۆر خوێندۆتەوە
تاکو بە زمانی شەبەق
دیاری رووناکی هیواتان بۆ بهێنم
زۆر شەوانی بێ ئەستێرە
بێدار ماوم!
***
ئەوا ئێستاش
-خوا ئەزانێ- زۆر دەمێکە لەگەڵ ئێوە
من هەر بەو زمانەی خۆتان
بەم قسانە
چوومەتە هەر لایەک باسم لە خۆشەویستی کردووە

ئاخ! کە وەڵامی شایستەم نەبیستووە

وشە وشە من وەک خۆتان قسان دەکەم
ساڵانێکە لەناوتانا بەم زمانە
هاوار ئەکەم
-تا بەمجۆرە لەناو خوێنا دە یەکتری مەگەوزێنن
تا بەمجۆرە پەڕو باڵی
یەکتری هەڵمەوەرێنن!
ئەم گوللەیە مەرگە بۆچی ئەیوەشێنن؟
تەنگە بۆچی...
ئەیتەقێنن؟
***
ئایا ئێوە
یەک سات، یەک هەناسە، یەک جار
ئەوەتی هەن تێ فکریون؟

من سوێند ئەخۆم هەموو بران لەگەڵ یەکا
سا بەنەرمی بروانتە روخساری برا!
***
لەسەر زمانی باران، من
لەسەر زمانی گەڵا، من
بە زمانی با ئەم قسانە ناکەم من
وشە وشە وەکوو خۆتان قسە ئەکەم

من ئەوەتا،

بە زمانی ئەشک...

ئایا ئێوە لەم تکایەی من تێ ناگەن؟

*****

زەردەخەنەی چاوی تۆ

تەنیا بەڵگەم کە خوا هەیەو

ئەم جیهانە

قەشەنگەو نەم،

ژیانە پڕنرخەو شیرین:

زەردەخەنەی چاوی تۆیە!

گەرچی بەو بزە شیرینەت،

وا مەست ئەبم،

باش نایبینم!

***

زەردەخەنەی چاوانی تۆ

ئاوازی هەبوونی خودا

لەچاوی مندا جاڕ ئەدا!

لەجەستەمدا گشت گیانی ژین

دەهێنێتە حاڵی فڕین!

گیانم-کە دووریت لەمنی زەوت کردووە-

دەژێتەوە

خۆش و شیرین

ساتەکان و ئیحساس

گیانی سەوزایی

لەساتی کۆچی دوایی سوهراب سپیهریدا

هاوریٚ تۆچی ئەپرسی

— که "سوهراب" بۆ کام لا ڕۆی؟

سوهراب بوو، "سپیهری*" بوو

بۆ "سەر وەقتی خودا" رۆی!

ئەو نووری بەربەریان بوو کە لەم دەشتە کۆچی کرد

ئەو گیانی سەوزایی بوو لەگەڵ بای سەبادا ڕۆی

لەگەڵ هەتاو لە ئاسۆی تاریکی ئەم شارەدا

شەوقی بڵاوکردەوە و بەپێی حوکمی قەزا ڕۆی

وەک پەپوولەی لەشسووک و ئاسانفرِ لەناکاوا

هات و

سوورێکی خواردو

گوڵی وت،

بۆ هەوا رۆی!

***

ئەی پۆشاکی هۆنراوەت، " دەزووی نەوای کەناری"

کە تۆ جێت هێشت سەوزایی و باغ، نوور و نەوا رۆی!

*****

* ئاسمانی

وانەی مامۆستا

لەناو پۆلی رۆژگارا
وانەی جۆراوجۆر زۆر هەیە
وانەی پەیداکردنی نان
وانەی لەگەڵ ئەم و ئەو ژیان

وانەی ئەوین
هی رق و قین
وانەی بەیەک ئاشنا بوون
وانەی بەئەشکی غەمەوە لێک جودابوون

لەپەنا ئەم وانەو مامۆستایانەدا
لەپەنا ئەم نمرەی سفر و بیستانەدا
مامۆستایەکی مەزنیش
هەموو تەمەن، گشت ئان و سات،
لە لاتایە و نیشە لە لات

ناوی مامۆستا مردنە!
ئەو وانەیەی دەرسی ئەدا
وانەی ژینە!

*****

ئاوازی ئەو مەلە خەمبارە

فالْ

ژنێ فالی لەبۆ گرتمەوەو دەیوت:
-ژنێ خەوو ئارامی لێ هەڵگرتووی
لە نەخشی قاوا ئەبینم دەمێکە
خەون و خەیالی لێ حەرام کردووی

روخساری جوان قەدو بالآی بڵندە
نیگای هەتا دڵ حەزکا ئەفسونکارە
ئەیەوێ تۆ حەیرانی بی تا ماوی
حەیرانی لەم جۆرەشی بێ شومارە

فریو مەخۆ گەرچی خۆش خەتت و خاڵە
تا پێت هێزی تیایە هەڵێ لەدەستی
دڵ مەبەستە بە زولفی ستەمکاری
پشت بە بزەی بەڵاداری نەبەستی

سەوداسەرت رائەگرێ بە هیوا
بە فرت و فێڵ دڵت نەرم رائەگرێ
ئەتسوورێنێ بەتینوێتی، بێ تاقەت
وەفا هەرگیز لای ئەو سۆراغ ناکرێ

بە فاڵچیم وت: لە رێم ساردناکەیتەوە

چون ئەوێلت لە نەخشی عیشق خاڵییە
ئەگەر راستیش بڵێی هێشتا هەر ئەوین
وادەفەرموێ و من هیچ چارەی دیم نییە

*****

زوڵمی دۆست

مردن یەعنی:

مەل، نا

گوڵ، نا

ئەوین، نا

ئاسمان، نا

بولبول، نا

مردن یەعنی:

ون بوون لەم دنیایە، گۆڕ!

دوور

لەهەموو وجوود

دوور!

مردن یەعنی:

پیس، ناشیرین، رەشایی

مردن یەعنی:

نە خۆر ، نە مانگ

مردن یەعنی:

نەمەی ، نە یار، نە گەڵا

بە سادەیی:

مردن مردنە تەنیا!

***

هەرچی بلێی لە کینەی ئەم دوژمنە

زەفەر نابا تۆقین بەم دڵەی منە

مردن ئەگەریش ئەژدیهای حەوسەرە

لای من هێشتا لە زوڵمی دۆست باشترە!

*****

تا شەبەقی تابانی

ئاهوورایی

حەیران

گەر هەر رۆژێ تەنیا ماچێ میوانت بم
هەموو تەمەن خەریکی پیاهەڵدانت بم
گەر پەیمانت لەگەڵمدا بەریتە سەر
هەتا ماوم من گیرۆدەی پەیمانت بم
عیشقی تۆ بوو بە حاکمی وجوودی من
چی ئەفەرمووی من سەر لەرێی فەرمانت بم
گەر لەدمورت حەیران ماوم لێم ببوورە
لەبەرئەوەی خۆم حەزئەکەم حەیرانت بم
حەیرانیی چاویی تۆ مایەی رزگارییە
رێگەم بدە تا حەیرانی چاوانت بم

******

چەند

لەبەینی گیانی دوو کەسی هێند لێک نزیک
چەندێ دووری؟
ئاخر چەندێ دووری؟ ئاه!
چەند قەتیس مان لە خەرمانەی بزەو شەرما؟
چەندێ دامان لە پەردەی بێدەنگی نیگا؟
***
چەندە دووری لەهەتاوی ئەو بزەیە
چەند بێبەشی لە ساباتی پەرچەمی ئەو
چەند گوزەران بەدوور لەو ناز و عیشوەیە
چەند؟
***

چەند..؟ چەند..؟
بۆ لێکخشانی دڵ و بەرد گوێ شل کردن
بۆ حوکمی موبهەمی قەزا مل کەچ کردن
***

مرۆڤ چەندە بە دەوای ئەوین سووتاوە؟
مەگەر لە عومری بێبەرمان چەندێ ماوە؟

مەگەر چ کارێ خۆشترە لە خۆشویستن؟

مەگەر گوناهە خۆشویستن بۆ پیاوو ژن؟

چەند تۆڵەی ئەو گوناهەمان بدەینەوە؟
هەتا مردن چەند ئەبێ خۆ بخۆینەوە؟

چەند پیاسە بە خەیاڵ، دڵ پڕ لە داخ؟
چەند سەبرکەین، سەبر بە قورسایی یەک شاخ؟

لەژێر قەمچی حەزا چەندێ سوور هەڵگەران؟
چەند دانیشتن بەبێ تۆ کپ و نیگەران؟
***
بێ تۆ چەندە بە دوای خۆدا شوێن هەڵگرتن؟
بیابانی تاقەت لەگەڵ تۆ تەی کردن؟
***
لەبەینی گیانی دوو عاشقی هێند لێک نزیک
چەند ئەبێ دڵ پڕ تاسە بێ و سەبریش مەجبوور؟
چەندە ئەبێ نزیک بیت و هێندیش لێک دوور؟
چەند؟ چەند؟

*****

هۆنراوە تازەکان

لەو جیهانە خۆشەدا

ڕێگەم هەیە

لەپەنا ئەم حەسارەوە

بڕوانمە ڕەنگی ئەو خونچە شیرینە؟

***

لای ئەم تەلبەندە خوێنینە پڕ چقڵەوە،

-ئا ئەم تەلە دڕکینە-

تەنیا قومێ لە ئاوی کانی نۆش بکەم؟

" لەدەرەوە، لەبەر دەگا"

***

تینێکی کەم هەتاوەکوو بێتە گیانم،

لەسایەی ئەم درەختەدا، پشوویەک بەم،

ڕێگەم هەیە؟

***

یا هەر دەبێ غەریبانە، بەم ڕێگەیەدا ڕێ بکەم

ئەم حیرسی "بێتوانایی" ی چەندین سەدەیەش

وەکوو خەنجەر لە گەرووی بەئۆقرەم بدەم؟

***

لە سێبەری پانتایی ئەم خێمە شینا

چەند خۆش دەبوو گەر درەخت،ئاو، زەوی، هەتاو

تایبەت بە هیچ کەس نەبوایەن!

راستر بڵێم

هی گشت خەڵکی دنیا بوایەن!

***

دنیای دۆستان، هی ئاشنایان

یەک ماڵی گەورەی جیهان و

خەڵکی دنیاش،

یەک خێزان و،

تانوپۆیان ئاوێتەی گیان!

لەگەڵ یەکا، بۆ یەکتری

بەدەستی فرماتکەرەوە، گشت شان بە شان!

ئا لەو جیهانە خۆشەدا

لەو دەشتە سەر سەوزانەدا،

کەوا ئاسۆیە پەرژینیان!

لەو باغە پڕ گوڵانەدا،

کەوا نەسیمە دیواریان!

***

لەگەڵ هەموو زەکێکا قوڵپی رۆشنایی و شادیی ئەوین !

گەرمی ناز و نەوای میهرە لەناو هەموو سترانێکا

روون وەک چرا زەردەخەنەی باخەوانان

نەعرەی شادی جوتیارەکان

بەرز تا ئاسمان

***

ئێمە وا خەریکی ئیشین

به سینەی پڕ لەشەوقی ژین

به ڕووی وەک باخی نەستەرەن، شاد و شیرین

به چاوی پڕ له خۆشویستن!

***

ئێمه ئەوین ئەوەشێنین

وەک تۆو بەسەر رووی زەمینا

ئێمه هۆنراوە ئەخوێنین

وەکوو خونچەگەلی درەخت!

وەکوو هەمووان،

پڕ سروودین،

رزگار له کۆت،

ئازاد، خۆشبەخت..!

*****

شەوان کە... ئەسووتا

شەوان کە دەریا

سەری ئەکێشا

بە بەردی رۆخا

وەکوو پرسەدار

شەوان کە ئەیخوێند

ئەو مەلە پەستە
تەنیاتر لە مانگ
لەسەر چڵی دار

شەوان کە ئەڕژا
خوێنی گولاڵە
لە خەنجەری با
بەسەر سەوزەزار

لە غوربەتی دەشت
شەوان کە هەبوو
بۆ بۆنی سەحەر
چاومان چاوەنوار

شەوان کە خەمناک
ڕێکەمان دەبڕی
لەژێر بارانا
بەدڵی سوێدار

هەرگیز لە ئێمە
خەمگینتر، نەیدی
چاوی ئەستێرە
لە هیچ ڕۆژگار

ئەی سوبحی رووناک

چاوو دڵی من

بۆ رووی جوانی تۆ

وەک ئاوێنەیە

وەگەڕێ کەوا

وەک بزەی بەیان

ئاسۆی گشت پڕ کرد

دەنگی شۆڕەسوار

*****

تینوو لە ئاوا

بۆ هاوڕێی مەزنی لەدەستچووم " مەحمودی
نەفەزرولی" کە ساڵی ١٣٥٥ لە میونیخەوە
نوسیبووی " لێرە هەموو شتێک پاک و
نوورانیە بەڵام من وەک وێڵێک وام کە مەگەر
تەنیا لە نیشتمانەکەم ئارام بگرم"

لەگەڵ چەند چڵە نێرگس و،
ماسی و سووراحیی بلوورو
مۆم و چراو ئاوێنەدا
نەورۆز دەبەمەوە بۆ ماڵی خامۆشم

هەرچەندەکە ،
پەلکەزێرینەکەی بزە
لەبەردەگای ماڵان نیە
هەرچەندە لە بەرەبەیانی بەهارا
لەشاردا یەک ستران نیە.

مۆم و چراو ئاوێنە و گوڵ
ئارەزووون، شاد
یاخود وەکوو " حافز" دەڵێ
"دەستەی موراد"

بەڵام لەناو ئەم حەسارە بلوورینا
ماسییەکی هەراسان زیندان کراوە!
هەرچەندە ئاو
روونە وەکوو فرمێسکی چاو
هەرچەندە کە بلوور پڕە
لە ئاوازی ئاوێنەو
لە فڕینی نوور!
لە دەستەی مۆم، چراو ئاوێنەو نێرگسا
ئەم ماسییە هەراسانە،
بە نیگای پڕ پەرێشانی
سووراحی تەنگ دەور ئەداو دەور ئەدا
بۆ دیتنی دەلاقەیەک
بەڵام نابینێ رێگەیەک
بۆ ئازادی!

من لە نیگای ماسی لە سووراحیی تەنگا
بێتاقەت و قارس ئەبم
لەشەرمی ئەم ستەمەی بەم ماسییە رەوا دەبینرێ
وەختە لە پێش چاویا ببمە قەترەیەک ئاو!

هەروەکوو با، بە خێرایی
دەرئەپەڕم
دیلەکەی ناو شوورەی بلوور

ئەبەم بۆ لای حەوزی ماڵە خامۆشەکەم
بەئەسپاییتر لەگەڵ
ئەیبەخشم بە ئاو!

تێی دەروانم، لە چالاکیی ئازادییا
لەو فەزا کراوەیەدا
وا هەڵدەفڕێ!

ئازاد و تیژباڵ، گورج و گۆڵ،
سەرمەست بەسەر زەوی و کاتا ناز ئەفرۆشێ!

گەرچی دیواری حەوزەکەم قەوزە گرتوو
پاشۆرەکان خڕلپ، شکاو
ئاوی مەنگیش لەم رۆژگارە تاڵانەدا
سەوزهەڵگەڕاو

گەرچی بلوور نیە حەوز
گەرچی رۆشن وەکوو ئەشکی چاو نیە ئاو
بەڵام جیهانی ئەو نیشتمانی ئەوە

لێرە هەرچی لەناویدا شەپۆل ئەدا
پەیوەستە بە زەرە زەرەی وجوودیەوە

ئاه، ئەی تراویلکە دوورە

چۆن دەتوانی گومڕام بکەی،

بەو ڕووناکی وبەو بلوورە؟

*****

بە هەموو فرمێسکەکانمەوە

رۆژنامەکان نووسیبوویان لەئەنجامی
بۆردومانی قوتابخانەیەکدا لە لوبنان
چەند سەد منداڵێک گیانیان لەدەست دا
"و بۆ هەر شوێنێک کە جەنگی لێیە!"

شەرم بتانگرێ ئەی خواوەندانی زۆر،
وازبهێنن!
واز بێنن لەم هەموو زوڵم و زۆردارییە
وازبهێنن!
پاسەوانانی ئازادی!
ئەی پارێزەرانی ئاشتی!
ئەی بە لوتفی ئێوە، جیهان لە قووڵایی دۆزەخ کەوتوو،
بەسەر دڵی خەڵکیدا قورقوشمی داغ دەبارێنن!
قورقوشمی داغ!
شەپۆلی خوێن دەدەمن لە رووی ئەو کەشتییەی خۆپەرستی
شەپۆلی خوێن!

ئەگەر کوێر نیت، ئەگەر کەڕ نیت،
گەر شەستیرەکانتان یەک سات بێدەنگ دەبن،
گوێ بگرن و تەماشاکەن:
گوێبگرن لەم شینی دایکی دڵ سووتاوە،

لەم شەوە سامناکەدا پرسەی داناوە!
گوێ بگرن لەم ناڵەناڵی منداڵە داک مردووانە،
کە لە دەست ستەمی ئێوە لەهەرلاوە دێتە بەرگوێ!

تەماشاکەن ئەم کێڵگانە کە بەکرێگیراوەکانتان،
شەوو رۆژ بە خوێنی خەڵکی ئاویان دەدەن!
تەماشاکەن خەڵکی جیهان چۆن وا دان بەخۆدا گرتوو،
بەرگەی زوڵمی ئێوە دەگرن!

ئەی چاوبەردان! دەستی خەڵکی لەدەست ئێوە بەرەو خوایە!
هەرچەندە ئەشزانم کەوا
ئەوەی بێدارنابێتەوە،
ویژدانی ئێوەیەو خەوی مەرگی بێگوناهەکانە!
بەڵام هەر بەهەموو فرمێسکەکانمەوە-نائومێدانە- تکا دەکەم:
وازبهێنن!
وازبهێنن!
بیر لەدایکانی چاوەروان بکەنەوە!
بەزەییتان بەم خونچە تازە نازدارانەدا بێتەوە!
دەوازبێنن!

*****

رەگ لە خاکا

لەوەڵامی هاورێیەکی ئازادیخواز و ئێرانپەروەردا
کە ساڵی ١٣٥٢ ئەم وڵاتەی بەجێ هێشت و هانی
منیشی لەدا بۆ کۆچ کردن

رۆژێ تۆ هەر ئەم دەشتە وشک و تینووە بە جێ دێڵی و
خوا حافیزیی فرمێسکی من دەتخاتە رێ
نیگات خەمگین و بێزارە
دڵ بە چقڵی نائومێدی بریندارە
جەستەت خەمی بێ سەروبەریی ئەم ناوە
هێزو تینی لەدەست داوە
***
تۆ خۆت بە خوێن و ئارەقە
ڕەنگ و بوومی ئەم دارستانە ژاکاوەت بووژاندەوە
لەگەڵ ئەم هەموو زریانە بێ ئەمانە
دەستی خڵی چوویتە مەیدان
بەجێ هێشتنی ئەم خاکە بەلای تۆوە
دەست بەرداربوونت لە گیانە
لەگەڵ دانە دانە گەڵای سەوزەڵانا
پەیوەندی دڵت پەنهانە
***
ئەم هەورە تاریکی بەخشە بێ بەزەیی و بێ بارانە
ساڵ لەدوای ساڵ وشکە ساڵن

پشت کردنی هاوڕێیانی نیوەی ڕێگاو
درۆ و دەلەسەی غەمخواران
هێزی ئەژنۆی تۆیان پسلن
مەیدانی شوومی چەقەڵان
قیرەی پەی دەرپەی قەلەرەش
رق و قینی تۆیان هەستان
***
تۆ ئا بەو تەوێلە پاک و نەجیبەوە
کە لەو پەڕی پەڵە کەنەکانەوە
جوانتر لە سەد تاجی هەتاو .. چ شکۆدارانە هەڵ دێ!
تۆ بەو گۆنا سووتاوانەی بەر خۆرەتاوی دەشتەوە
تۆ بەو سەرو سیما داگیرساوەی گڕی غیرەتەوە
کە چاوی من بەرزتر لە سەد جامی جەمشید ئەیبینێ
بەچاوانی خەمبارتەوە کە رۆژگارێ کانی پر لە شادی بوون و
ئێستاش سایەی داغ و حەسرەت
باڵی بەسەردا کێشاون
لیرە دەڕۆی!
خواحافیزی فرمێسکی من دەتخاتە رێ

لیرە ئەمن ڕەگم لە دڵی خاکایە
لیرە ئەمن ئەگەر ئالوودە یا پاکم- عاشقی ئەم سەرزەمینەم
گەرچی ناشزانم من لیرە بەتەمای چیم
بۆ خۆم لیرە ئەمێنمەوە هەتا دوا گوڕی هەناسەم

ئەگەرچی هیوای رووناکیش لەم تاریکیا شکێ نابەم
بەڵام ئەمن هەر لێرەدا، لەم دەشتە تینوو و وشکەدا
بەسەر دەبەم
لەدڵی ئەم زەمینەدا بە دەستی بەتاڵەوە گوڵ ئەوەشێنم
سەرەنجام رۆژێ من لێرە وەکوو هەتاو
لە ئاسۆی کێوەکانەوە
سروودی سەرکەوتن دەڵێم
دڵنیام تۆش رۆژێ لەرۆژان دێیتەوە

*****

وەرگێر لەچەند دێرێکدا:

- ناصح قەرەداخی (ئارام قەرەداغی) لەدایك بووی ١٩٦١، قەرەداخی سلێمانی
- دەرچووی کۆلێژی پزیشکی و پسپۆری پەتاناسی
- لەسەرەتای هەشتاکانەوە بە نووسین و وەرگێرانی چیرۆکی بیانی و بابەتی زانستی لە گۆڤارەکانی ئەو سەردەمەدا دەستی پێ کردووە.
- لەساڵی ١٩٨٦ سەربازیی بەجێ هێشتووە و وەك پزیشك پەیوەندی کردووە بە هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە
- لەپاش راپەرین لە کۆماری ئیسلامی ماوەتەوەو کاری کردووە. ساڵی ١٩٩٦ گەراوەتەوە کوردستان و ماوەی پێنج ساڵ بەرپرسی راگەیاندنی یونیسێف بووە لە کوردستان.
- ئێستا مامۆستایە لە زانکۆی سلێمانی
- بەرهەمە چاپکراوەکانی:

١. سیستەمی کارپێکردنی دۆس، سلێمانی ١٩٩٧، ١٩٩٨

٢. زمانگێری: تیۆری و چارەسەر، چاپەمەنی زاموا، ١٩٩٨ (وەرگێران لە فارسییەوە)

٣. هەژاران، دۆستۆیێفسکی، چاپەمەنیی زاموا، ١٩٩٨(وەرگێران لە ئینگلیزییەوە)

٤. ئافرەتێکی تەنیا: ژیان و هەڵبژاردەی هۆنراوەکانی فروغی فەرروخزاد، هەولێر، ٢٠٠١ (وەرگێران لە فارسییەوە)

٥. سوپەرسروشت: لێکدانەوەی سروشتیی دیاردە سوپەرسروشتییەکان، دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، ٢٠٠٢ (وەرگێران لە ئینگلیزییەوە)

٦. Kurdish Phrase-Book: An Easy Way to Learn Essentials of Kurdish Language, Khak Press and Media Center, 2001,2003